

## УЛУУХУМ САЙДЫЫТА - ОЛОЖУМ СОРУГА

**Ытыктабыллаах Нам улуунун быыбардааччылары!** Төрөөбүт улууспут социальнай-экономическай сайдыытын саҥа кэрдиискэ таһаарар этиилэргитин өйбүнэн-санаабынан, ис сүрэхпинэн ылыннан туран, бүгүнгү күнгө тирээн турар сороктарга бэйэм көрүүлэрбин билиһиннэрбим.

### Бастакы санаа.

Салайааччы дьон-сэргэ сүбэтин-аматын ылыннабына, кинилэр өйбүллэринэн туһанар буоллабына кини дьыалата ситэр-хотор, сангалы сайдар кэскиллэнэр. Дьэ, ол инниттэн:

— хас биридди: дьиз кэргэн хаһаайыстыбата, үлэ коллективтара, нэһилиэк бары олохтоохтору ис кыахтарын туһанан инникилэрин көрүнэр, кэскиллээх былааннардаах буолууларын ситиһии;

— салайар-дьаһайар үлэ хаамыыта, туруга, ис хоһооно нэһилиэнньэ уонна үлэ коллективтарыгар тутатына тийээн иһиэхтээх.

### Иккис санаа.

Улуус финансовай, экономическай туруга тупсарын туһугар:

— улуус уонна нэһилиэк дьаһалтатыгар, тэрилтэлэр уонна хаһаайыстыбалар салайааччыларыгар үп-харчы тийбэт диэн найылана олорбокко, бэйэ тэрийиитинэн, сатабыллан үбү-харчыны киллэриигэ нэһилиэнньэ киэн араҥатын хабар далааһыннаах үлэ барыахтаах. Бары салаа үлэлэр «бэрээдэк уонна дьисциплиинэ», «ирдэбил уонна эппиэтинэ» диэн төһүү өйдөбүллэргэ ологуруохтаахтар;

— «2000 үтүө дьыала» хамсааһыны салгыы сайыннаран, бэйэ онорон таһаарар бородоуксийатын элбэтэр сыаллаах үлэ хайысхаларын базатын кэнгэтэргэ;

— тыа хаһаайыстыбатыгар уруккуттан биллэр уонна сатыыр эрэ салааларытын туһунан олоорбокко саҥа барыстаах салаалары, технологиялары, партнерскай уонна кооперативнай сыһыаннары толлубакка киллэриэххэ;

— үбү-харчыны улахан туһата суох мероприятиеларга туттуну мунутуурдук кыччаттарга;

— улуус бюджеттар дохуот киллэриэхтээх онорон таһаарар производстволары экономика бары салааларыгар күргүөмнээхтик тэрийэргэ.

Үөһэ этиллибит санаалар туолуулар бииги барыбыт кыахпыт иһинэн. Итинтэн сиэттэрэн:

### Үһүс санаа.

Өскөтүн инники этиллибит санааларым үлэ дьонугар туһуламмыт буоллабына, үһүс санаам - бу бииги олохпут социальнай сайдыыта. Социальнай эйгэ ханнык баҕарар бюджет кэбирэх өттө. Манна бииги манньк өйдөбүллэргэ уонна сороктарга ологуруохтаахпыт:

— байылыат уонна чөл олох дьиз кэргэнтэн, ол эбэтэр ыал олохтунан сагаланахтаах. Манна нэһилиэк, улуус хайдах олооро ырылыччы көстөр; манна бииги кэнэҕэски ыччаппыт иитиллэн тахсар; манна бииги ытык кырдыаҕастарбыт олороллор. Онон, ыал олоһор сүрүн болдомто ууруллуохтаах;

— социальнай эйгэ бюджет ороскуоттуур чааһын үгүс өттүн ыларынан сибээстээн үп-харчы хамсааһынын чаччы сыаллаах-сороктарга эр туттууну эрийэр.

### Төрдүс санаа.

— Улууспут сайдарын-кыаҕыгарын туһугар, Дьокуускайга олохтоох «Нам түмсүүтүн», бары таһымнаах депутаттары, Намтан төрүттээх үтүө үлэһиттэри биир сыалга-сорокка түмэргэ, саастаах дьон уонна бэтэрээннэр опыттарын, эдэр ыччат эрчимнэрин табыгастаахтык бииргэ дьүүрэллэргэ.

Улуус кэскилэ - эдэр ыччакка! Ыччат эт-хаан, өй-санаа өттүнэн табатык сайдарыгар онно сөптөөх усулдуобуйаны хааччыларга үбү-харчыны түмэн былааннаах үлэни ытарга. Норуот хаһаайыстыбатын бары салааларыгар дэгиттэр бэлэмнээх специалистары культура, спорт, литература уонна искусство эйгэтигэр талааннаах ыччаты бары өттүнэн өйөөһүн.

### Түмүк тыл.

Баһылыгынан талылыннахпына, быыбар иннинээҕи көрсүһүүлэргэ киирбит эһиги этиилэргитин конкретнай программа онорон кулун тутар ыйга Нам улуунун олохтоохторун уонна улуус Мунньаҕын дьүүлүгэр туруоруом.

Ытыктабыллаах биир дойдулаахтарым, быыбардааччылар! Мин эһиги итэҕэлгитин ылан, улуунум сайдыытын олоҕум сорууга оностон үлэлииргэ бэлэммин.

А. ДЬЯКОНОВ, улуус баһылыгар кандидат

**УЛУУС МУНЬАҒЫН ДЕПУТАТТАРЫН ИСТИИЛЭРИГЭР**  
Улуус Мунньаҕын учараттаах XXVI сессиятын б.д. сэттинньи 24 күнүгэр бээтинсэҕэ сарсыарда 10 чаастан Нам улуунун дьаһалтатын актовай саалатыгар ыңыраарга.  
*Улуус Мунньаҕын председателин солб. Н.Н. БАИШЕВ*

## ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЧУОТА

Сэттинньи 16 күнүгэр доруобуйа харыстабылын министрэ И. Я. Егоров салайааччылаах Правительство бөлөҕө Кыһыл Дэриэбинэҕэ, Граф Визерэгэр уонна Аппааны нэһиликтэригэр отчуоттаата. Улуус дьаһалтатыттан баһылык солбуйааччыта М. С. Игнатьева салайааччылаах бөлөх сылдыста.

10 чаастан Кыһыл Дэриэбинэ кулубугар тийээн баран, дьон ситэри мунньустубатах буолан социальнай объектары кэрийээн билсистиэр. Кыһыл Дэриэбинэ детсадыгар, Аппааны орто оскуолатыгар, дьааһыла-садыгар сырыттылар, туох ситиһиилэр, ыарахаттар баалларын ыйгыталастылар.

Күнүс 2 чаастан Правительство бөлөҕө Граф Визерэгэр Намнааҕы социальнай реабилитация училищетын дьизэтигэр олохтоохтору кытта көрсүстэ. К. И. Федоров председателлээх, нэһилиэк баһылыга В. Г. Кутяркин кыттылаах мунньахха И. Я. Егоров отчуотун истэн баран дьон бэйэлэрин «ыалдыар» боппуруостарын ыйгытылар. Доруобуйа министрэттэн содуруу операцияланан баран (бүөргэ) ол кэннинээҕи аналлары содуруу буолбакка, Дьокуускайдааҕы медцентрга туттарарбыт эбитэ буоллар, «Суһал көмө» төлөбүрдээх буолар дуо, бензинэ суох буолан кэлбэтэҕинэ киһи өллөбүнэ ким эппиэттир, медицинскай страхочка төлөбүрү ханна барар диэн, туберкулез ааҕнааһынын туһунан ыйгытылар. Онно хоруйдаан Иван Яковлевич билигин сүрэххэ операцияны Саха сиригэр онорор буоллубут, ол кэнниттэн бүөр операциятын эмиэ киллэриэхпит, дьон собуруу баран кырата 50 тыһыынчаны төлөөн операцияланалара уонна ол кэнниттэн эмтэниигэ эмиэ бизээн эрэйдэнэллэрэ табыллыбат диэн, «Суһал көмө» төлөбүрү, эппиэтинэс баар диэн, медстрах харчытынан билигин участкавай баһыһалар эмиэ туһанар буоланнар эминэн үчүгэйдик хааччыллаллар, сээлик проблемата баар эрэри наһаа онук куттала суох, Президент М. Е. Николаев ити проблеманы күөтүнэ илгинэ быһаартараары эрдэттэн көтөхпүтэ диэн эппиэттэ. Ол кэнниттэн Граф Визерэтин олохтоохтору комбикорму тоҕо ыараханньк атылылыллар (380-400 солк.), саахар сыаната туохтан үрдээтэ диэн, бөһүөлктэригэр почта, медпункт, кулууп, баанньык курдук наадалаах объектар хаһан аһыллыахтарай, профессионально-техникай үөрэхтэһин үлэһиттэрин хамнаһын үрдэтэн учууталлар хамнастарыгар хаһан тэнниллэр, училищета үөрэнэр тулаахтарга, кыамматтарга астарыгар-танастарыгар бэриллэр үп олох итэҕэс, эбии көмө оҥоһулдуо дуо, кинилэри уонна хотуттан сылдыар оҕолору кыһынҕы каникул бириэмэти-

гэр ханнык эмэ санаторий-профилакторийга киллэрэр табыллыа дуо, Граф Визерэгэ туспа администрациялаах бөһүөлөк буолуо дуо диэн салгыы ыйгытылар уонна эппиэттэри иһиттилэр. Ити ыйгытылар түмүктэринэн уонна өссө да атын этиилэр киирэннэр сөптөөх уураах ылылына уонна Правительство бу сыллааҕы үлэтин Граф Визерэгэр «үчүгэинэн» сыаналаатылар.

Кизгэ 5 чаастан Правительство уонна улуус дьаһалтатын бөлөхтөрө Аппааны нэһилиэтин кулубугар тийдиэр. Манна мустубут дьонго Правительство отчуотун (суһаллык Президентэ ыңырыллан куоракка төһүбүт И. Я. Егоров онугар) Государственной архив сулууспатын республиканскай комитетын председателэ Н. Р. Константинов билиһиннэрдэ. В. Г. Кутяркин салайан ыһпыт мунньаҕар олохтоохтору долгутар үгүс боппуруос көтөбүлүнэ.

Ол иһигэр атын нэһиликтэргэ эмиэ дьон мэлдьи ыйгытар үүт (манна өссө кымыс) туттарбыттарга 98 с. дотация тоҕо төлөмтө, газ иһин төлөбүр хайдаҕый, улууска тутуу барбат буолла, салгыны дуо диэн боппуруостартан урагы Правительство Нам улуунугар бизриэхтээх ГСМ-га, атын да изстэри хаһан төһөрөр, «Үтүө дьыала» харчы ситэри бэриллиэ дуо, гранильнай завод таһаарар дохуота улууска киирэр дуо, оҕо пособиетин кэмэйдэ тоҕо кыраный диэн о. д. а. ыйгытылар. Онно Правительство, улуус дьаһалтатын бөлөҕүн чилиэннэрэ сөптөөх эппиэттэри бизердилэр (эт-үүт дотацията улуус таһымнаах быһаарылла илик; газка социальнай нуорма быһытынан 18 кв. м. эрэ төлөмтө; Правительство иһэ төлөнү; гранильнай заводтар дохуоттара бастаан республикага киирэр; оҕо пособиетин кэмэйдэ дьиз кэргэн дохуоттун көрөн быһыллар о. д. а.). Ол кэнниттэн кэспэтигэ 8 киһи этиилэрин киллэрдилэр: кымыс онорооччулары үөһэттэн поддержкаланыахтаах; И. Е. Винокуров 105 сааһын туоларынан сибээстээн кини аатынан оскуоланы сагардан тутуохха; ЖКХ үлэһиттэрин хамнаһын үрдэтиэххэ; нэһиликтэргэ ыччат специалиһын штата көрүллүөхтээх; пенсионнай управлениеларга тыа хаһаайыстыбатыгар 20 сыл үлэлээбит дьонго пенсия ааҕар туһунан; сэрии тулаайахтарыгар лыгота көрүллүөхтээх; Аппааныга спортзалы салгыы тутуу; Кыһыл Дэриэбинэҕэ кулуубу өрүмүөнүннэһин туһунан уо. д. а. Сорохтор Правительство былырынҕы отчуотугар этиллибиттэрэ уонна быһаарылла иликтэр диэн бэлиэтэннэ. Аппааны олохтоохтору Правительство 9 ыйдааҕы үлэтин ортонон сыаналаатылар.

Л. НОВГОРОВОДА

\*\*\*

САЛБАН. Сэттинньи 14 күнүгэр Салбан нэһилиэтин олохтоохторун уопсай мунньаҕа буолла. Правительство комиссиятын А. Н. Скрыбкин, дьоудс предпринимательство министрэ салайан аҕалла. Онно культура министрэн 1 солбуйааччы К. К. Корякин, «Холбос» солбуйааччы председателэ В. В. Протопопов, үөрэх министрствотын управлениетин начальнига Р. Г. Андросова, социальнай харалта министрствотун В. А. Прокопьева, сельстройгазификация отделын начальнига А. В. Жмуров киирбиттэр. Улуус дьаһалтатын бөлөҕүн баһылык солбуйааччыта В. Е. Потапов салайбыта. Правительство 2000 сыллаах үлэтин А. Н. Скрыбкин оҕордо. Правительство чилиэннэригэр уонча боппуруоһу бизердилэр.

Тыл эппит М. Н. Жирков отчуот иннинэ тахсан нэһилиэк олоҕун билсигэргит эбитэ буоллар, саҥа оскуола тутуута киллэриллэригэр, техника эргэрэн ДТ-75 тракторы туруорсабыт, заправочнай станция аһыллыан наада, 60 сылын сотору бэлиэтиэхтээх медпункт оборудованиета мөлхөх диэтэ; А. А. Сивцев тыа хаһаайыстыбатын продукциятын олус чэпчэки сыананан тутталлар диэн эттэ; Ф. Д. Ушницкай үөрөх министрэ Е. И. Михайлова былырын сылдыан эппитин толорбута, махтабын тизирдэбин, кини ытыр үлэтин биһирибин диэтэ, хас мунньах айы туруорсар суолбутун уонна Кэҕкэмэ муостатын хаһан онороллор, аварийнай дизель наада, кулууппут материалнай базата быстар мөлхөх, аналаах специалист суох, ветераннарга элбэх мероприятие улууска тэриллэр буолла, онон музыкальнай үлэһит эмиэ наада, оскуолаҕа анал үөрэхтээх физкультура учуутала суох, микроавтобус туруорсуо этибит, Саха сирин телевизионнаах көстүбэт диэтэ; И. С. Кривошапкин кулуупка аппаратура наадатын эттэ; В. И. Черов былырын газтааһыҥа көмөлөһүөх буолбуттара диэн өйдөттө, сага оскуола тутуутун туруоруста, маҕаһын наадалаах табаарынан хаачылыллыбат, улууспо транспортын көмөлөспөт диэтэ.

Түмүккэ нэһилиэк баһылыга С. П. Корякин Правительство нэһилиэнньэни кытта билсигэрэ үчүгэй, кулуубу бэйэбит ыччаттарбыт туттуттара, культура управлениета көмөлөспөтөҕө диэн бэлиэтээтэ уонна саҥа пиорама туруорсабыт, оскуолаҕа сыһыары спортзал тутуутун ыгытаһытын баҕарабыт, онно көмө күүтэбит диэн эбии этиилэри киллэрдэ.

Мунньахха Правительство үлэтин «үчүгэинэн» сыаналаатыбыт.

Ф. УШНИЦКАЯ

Үгүһү эрэннэрэр XXI үйэ үүнэрэ,  
үлүскэнник сүүрүгүрбүт үгүс событиелардаах XX үйэ бүтэрэ  
**38 күн хаалла.**  
Оттон отут күнүнэн 2001 сыл бастакы аңарыгар  
«Энсиэлигэ» сурутуу  
**ТҮМҮКТЭНЭР**

# УЧААСТАКТАРДААБЫ БЫБАРДЫР КОМИССИЯЛАР САСТААПТАРЫН УЛАРЫТАР ТУҢУНАН НАМ УЛУУҢУН МУНҢАБЫН ПРЕЗИДИУМУН УУРААБА

«Государственной былаас представителлээх органнарын олохтоох депутаттарын уонна олохтоох дьаһалталаар баһылыктарын быыбардарын тустарынан Саха Республикатын Сокуонун 16 ыст. 4-с пуунугар сөп түбөһүннээн улуус Мунньабын президиума уураар.

1. 348 №-дээх Затоннаары быыбардыр учаастак састаабыттан Попова Мария Даниловнаны бэйэтин сайабыллыаннаагыгар олохтоох босхолуурга. Комиссия састаабыгар Винокурова Анисия Игнатьевнаны киллэрэргэ.

2. 349 №-дээх Хатын Арытааары быыбардыр учаастак састаабыттан бэйэтин сайабыллыаннаагыгар олохтоох Марков Герман Герасимовичи таһаарарга. Кини онугар комиссия састаабыгар Кутаркин Виталий Викторовичи киллэрэргэ.

3. 350 №-дээх Кыһыл Дарыиэны быыбардыр учаастагар киллэрэриллибит Афанасьев Арсен Афанасьевичи бэйэтин сайабыллыаннаагыгар олохтоох босхолуурга. Комиссия састаабыгар Винокурова Айталина Гаврильевнаы киллэрэргэ.

4. 358 №-дээх Көбөкөнөөгү быыбардыр учаастак комиссиятын састаабыттан бэйэтин сайабыллыаннаагыгар олохтоох Романова Февронья

Петровнаы босхолуурга. Комиссия састаабыгар Дьяконов Сергей Дмитриевичи киллэрэргэ.

5. Быыбардыр комиссиялар чилиэннэрин бэчээттээһингэ манньк таһаарыллыбыт сыһыналары көннөрөргө: 336 №-дээх Партизаннаары быыбардыр учаастакка Новгородова Туяра Афанасьевна диэни Новгородова Туяра Степановна диэн. 345 №-дээх Госстрахтаары быыбардыр учаастакка Бястинова Любовь Дмитриевна диэни Бесчетнова Любовь Дмитриевна диэргэ. Колесова Мария Герасимовна диэни Колосова Мария Герасимовна диэн көннөрөргө. 340 №-дээх Таастаахтаары быыбардыр учаастакка Максимова Анисия Николаевна диэни Васильева Анисия Николаевна диэргэ. Гаврильев Петр Самсонович диэни Гаврильев Петр Семенович диэн көннөрөн ааарга. Үөһэ ахтыллыбыт Сокуон 22 уонна 14 ыст. олохтоох 346 №-дээх Ленскийдээги быыбардыр учаастак комиссиятын састаабыттан Корякин Данил Гаврильевичи таһаарарга. Кини онугар Протопопова Марианна Лукиничнаы киллэрэргэ.

6. Улуус Мунньабын бу уураабын «Энсиэли» хаһыат бэчээттиригэр бэчээтинэстиригэр.

Улуус Мунньабын председатели солб. Н.Н. БАИШЕВ

Руководители предприятий Намского улуса! Уважамый, Альберт Иннокентьевич!

Поддерживаем Ваше участие в выборах главы администрации Намского улуса.

Твердо уверены, что избиратели Намского улуса сделают единственно правильный выбор и отдадут все свои голоса за коренного жителя улуса, человека конкретного дела, знающего нужды и проблемы простого человека.

Глубоко убеждены, что с Вашим приходом на пост главы администрации начнется поэтапное улучшение жизни жителей Намского улуса, произойдет коренной перелом в деле сбережения, разумного и рационального использования природных богатств улуса.

Крепкого Вам здоровья и успехов, стабильной, уверенной работы в благородном деле коллективу предвыборного штаба.

- Попов В.Н. - председатель СПКК «Механизатор»;
- Клепиков А.К. - директор филиала «Сагаарококтормол»;
- Винокуров Е.Е. - председатель Усть-Майского потробицества;
- Леонов В.С. - начальник Усть-Майского авиатделения

## А.Н. ЯДРЕЕВЫ КЫТТА БИИРГЭБИТ!

А.Н. Ядреев үлэлээбит сылларыгар сорох кандидаттар өттүлөрүттэн улуус тыатын хаһаайыстыбата таңнары баран иһэрин туһунан холуннарылылаах этиилэрэ биһиги үлэлиихамсы сылдьар дьон истэрбитигэр олус ыарахан.

Кэлин сылларга ыһыы иэнэ көнөтүллэн, ынах, сылгы, сүөһү, сибиинньэ, көтөр ахсааннара элбэттиллэн, КП-лар 39 млрд. исэртэрэ төлөнөн, тыа хаһаайыстыбата барыстаахтык үлэлиир туррукка бигэттик киирдэ.

Биһиги производство дьоно улуус баһылыгар кандидат А.Н. Ядреевы толору өйүүбүт. Кини үлэлиир бириэмэттигэр барыстаахтык үлэлииргэ, оҕолорбутун үөрэхтээх дьон онгоробутугар эрэл үөскээтэ.

Билигин да элбэҕи онгоруоха наада, ону биһиги А.Н. Ядреев баһылыктаах дьаһалтабытын кытта толору ситиһиэхпит дии саныбыт.

- Винокуров Р.И., «Эрэл» б/х;
- Проконьев И.И., «Баһылык» б/х;
- Макаров А.М., «Сүлгүр» СХПК;
- Паршиков А.Н., «Сэкир» б/х;
- Зырянов Е.П., «Урдэл»;
- Кузьмин А.А., «Кэскил» б/х;
- Ноговицына Е., «Урүгүлгэ» ООО;
- Егорова Н.Н., «Отор» б/х;
- Колесов И.А., «Кордүгөн» б/х;
- Эверстов В.В., «Туораах» б/х;
- Бочкарев Ю.И., «Чурукаас» б/х;
- Юшков И.Д., «Муччүкү» к/х;
- Куличкин С.П., «Дьаһыл» к/х;
- Семенов Г.И., «Сайдыы» б/х;
- Коржикин Г.И., «Түмсүчү» б/х

А.Н. Ядреев үлэлээбит сылларыгар улуус тыатын хаһаайыстыбата, үөрэҕириитэ, культурата, доруобуйатын харыстабыла, уопсайынан социальнай-экономическай олоҕу туруктаах буолуутугар балайда үлэ барда.

Нам с. сана учаастагар «Да-

адарга» олорорго сөптөөх усулуобуйалар олоххо киирдилэр. Онуоха махталбыт улахан.

А.Н. Ядреев инникитин да улуус баһылыгынан үлэлиирэ наада. Билэр-билбэт улууспут быыбардааччыларын кини туһугар куоластыргытыгар ыңгырабыт!

- Бочкарева С.Н., Кокорев С.Г., Иванов А.А., Новгородова О.А., Замятина М.И., Эверстов Ю.А., барыта 46 чал илии баттаатыбыт

1995-96 сс. кэмчилээһин диэн ааттаан детсадтары маассабыдык сабыы хампааннаагыгар биһиги улууска биир да детсад сабыллыбата, биир да үлэһит үлэтэ суох хаалбата. Ол туһугар баһылыктыт Ядреев А.Н. махталым улахан.

Детсадтар тустарыгар 40-тан тахса сыл үлэлээтим. Улуус детсадтарын үлэһиттэрэ, оҕолор төрөспүттэрэ куоластарын А.Н. Ядреев туһугар биэриэхтэрэ диэн эрэнэбин.

Л.П. Черноградская

Улуус баһылыгынан реформа 5 сыллаах ыар оскуолатын ааспыт, тыа хаһаайыстыбатын специалиһа Ядреев А.Н. инникитин да үлэлиирэ сөптөөх буолуо дии саныбын.

Өрүү ахта-саныы сылдьар улуунум биир үлээннээхтэрин - сэрйи, тыыл, үлэ ветераннарын мин сүбэбин үллэстэн А.Н. Ядреев куоластыргытын биэрэргитигэр ыңгырабын.

И.Е. Обутов, сэрйи, тыыл, үлэ ветерана. Дьокуускай к.

Үгүс ыарахаттары аҕалыт уларыыы-тэлэрийи кэммин кэнниттэн улуунун олохтоох дьаһаҕын өрө көтөҕөн эдэр, инники сайдыы стратегиятын картатын иннигэр уруунан олорор, олоххо кииримтиз программалаах кандидат Ядреев А.Н. инникитин да үлэтин салгырыгар итэҕэллэ биэриэһин!

Ф.Ф., Е.П. Павловтар, педучилище

Сорох кандидаттар өйүүр бөлөхтөрүн дьонноро үлэлээн

кэлбит баһылыгы Ядреев А.Н. олоҕо суох хараарда, түһэрэ сааан кэпсииллэр. Киртигиллээх агитацияны, үрдэ суох эрэннэриилэри дьон-сэргэ ылыныа суоҕа.

Кырдык кыайыаҕа, Ядреев А.Н. иһин куолаас үгүс буолуоҕар эрэллим улахан.

Ф. СОЛОВЬЕВ. I Хомуस्ताах

\*\*\*

Үөһэ Бүлүү аатырбыт ыанньыксыттарыттан биридэстэрин уола мин элбэх оҕолоох ийэ киһи-хара, үлэһит онгорбут уолугар А.Н. Ядреев куоластын.

Кини аһыныгас киһи. Бииргэ төрөөбүт убайбын сүтэрбит хараҥа күннөрү улуус баһылыга онгорбут көмөтүгэр истинник махтанабын.

Сэрйи кыһарҕаннаах кэмнэригэр үлэҕэ-хамнаска эриллэн үөскээбит сэрйи сылларын оҕолорун, кинилэр оҕолорун чинэһинэй, кэскиллээх үлэһит Ядреев А.Н. иһин куоластыргытыгар ыңгырабын.

Афанасий Васильев

\*\*\*

А.Н. Ядреев программатыттан ордук биһиги училищебытыгар, ыччат уонна спорт сайдыытыгар сыһыаннаах өттүн сөбүлэстим. Кини бу быыбарга талылыннааҕына өссө да элбэҕи онгороругар саарбахтаабыһын, ол да иһин киниэхэ куоластын биэриэм.

Тарабукин Николай, НПУ студена

\*\*\*

Туһааннаах тэрилтэ салайааччытын сыһыанатын-халтытын А.Н. Ядреевка сыбыр табыллыбата буолуо. Мин санаабар, Александр Николаевич салайар үлэҕэ мускулунна-эрилиннэ, опытырда. Бэйэтэ да билинэринэн кыаллыбатах уонна быһаарылыллыбатах хайысхалары, олоху туоратыыга туох-ханнык үлэни ыгытарын өйдөөн, сыана бэринэн олорор. Бу да быыбарга киниэхэ куоластын биэрэбин.

П.А. Петров, рабочий

\*\*\*

Кэнники сылларга төрөөбүт улуунум үлэтэ-хамнаһа, олоҕо-дьаһаҕа сэргэхсийэн эрэрин

истэ үөрэбин. Онуоха баһылык Ядреев А.Н. салайааччы быһыытынан үгүтэ баара чэхчы. Рынок кэмий улахан экзаменн барбыт, республика эйгэтигэр биллибит салайааччы кэлэр 5 сылга салдаан үлэлиирэ бар дьонугар туһалаах буолуоҕа.

Биир дойдулаахтарым! Быыбар күн достойнай кандидаткыт А.Н. Ядреев туһугар куоластыргытыгар ыңгырабын! И.П. Пестряков, СР үтүөлээх геолога. Дьокуускай к.

\*\*\*


Хаһыаттан, телевизортан дьон кэспэнииттэн араас сонуннары истэ-билэ олохтоон, ол иһигэр быыбар кандидаттарын нэһилиинньэни кытта көрсүһүүлэрин.

Улуус баһылыгар кандидаттар Ильин А.И., Дьяконов А.Н. хас нэһиликтэр, тэрилтэлэр ахсын балысхан тутуулары, сөҕүмэр элбэх чэпчэтиилэри эрэннэрэллэр эбит. Нэһиликтэр, тэрилтэлэр улуус дьаһалтатыттан атаҕастана эрэ олохтоон курдук өйдөтөллөр, нэһиликтэр дьаһалталара, тэрилтэлэр да салайааччылары тугу да дьон туһугар үлэлээбэккэ олохтоон, улуус олоҕо-дьаһаҕа таңнары түһэн иһэрин кинилэр кэлэн билбиттэр.

Этэллэрин курдук оччолоох элбэх үбү-харчыны эрэйэр үлэһити олоххо киллэрэргэ республикабыт салалтата көмөлөһөргө эрэннэрбитэ дуу, эбэтэр улууспут нэһилиинньэтэ бэйэтэ оннук улахан ис кыахтардааҕын салайааччыларбыт билбэккэ олохтоон субу тийиэн кэлээт көрдөхтөрө дуу?

Оттон тус бэйэм дьон күннээҕи кыһалҕаларынан оонньоон, харса суохха түһэн быыбарга куолаһы эрэ ылыахха диэн этэллэриттэн атыннык санаабаппын. Ону аһан бу уустук бириэмэ эрэннэриилэрин толору олоххо киллэрэр курдук балысхан үбү-харчыны булар курдук дьонтон эрэ ураты дьүүрдээх буолуохтара диэн эмиз итэҕэйбэппин.

К. ТИХОНОВ



### ЫТЫКТАБЫЛЛААХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Улуус дьаһалтата, улуус Мунньаҕа Эйигин 45 сааскын туолбут олохун бэлэс күнүнэн итиитик-истинник эвэрдэлииллэр.

Эн улуус баһылыгынан 5 сыл туруулаһан, дьаныһан, үгүс ыарахаттартан, мэйһидэртэн чарыйбакка, толлубакка үлэлээбит үлэҕүтү түмүктэрин үрдүктүк сыаналыыбыт. Үрдүк таһымнаах салайааччы быһыытынан үлэлиир дьобурун, профессионализмын, туруоруллубут сыалга дьаныһарын, киһи быһыытынан дьонго өрүү элэккэй сыһыанын салайар аппараттын үлэһиттиригэр, эдэр салайааччыларга холлобур буолар.

Убаастабыллаах Александр Николаевич, төрөөбүт күнгүнэн өссө төгүл эвэрдэлээн туран алгыыбыт энсиллэр Элиэнэ биэрэктэн Энсиэли хочотун дойдулаах Нам налыы сириг дьонун-сэргэтин туһугар өссө эрдийэн, эрчимирэн үлэлээ-хамсаа, саныыр санаан өссө тобулуннун. Тус олоххор доруобуйаны, дьолу-соргуну.

Дьыэ кэргэнгэр этэнгэ буолууну! Улуус Мунньаҕа, Улуус дьаһалтата

### УБААСТАБЫЛЛААХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Эйигин 45 сааскын туолбутунан итиитик-истинник эвэрдэлиибит!

Биһиги билинни бутуурдаах, ыарахан кэмгэ Эйигин ирдэбиллээх салайааччынан билинэбит. Бу 5 сылга Эйигин хахха-дурда, сүбэһит онгостон улууска үөрэх салаата сайдарыгар билии көрдөрүүтэ үрдээһинин, саҥа технология, сүүрээччи кириитин систибиит.

Ытыктабыллаах Александр Николаевич, Эйиэхэ баҕарабыт буолаары тураары быыбарга күүстээх санааҕын сымсаппакка туруулаһарга, тус бэйэн дьыэ кэргэнгэр дьолу-соргуну! Норуот үөрэҕириитин үлэһиттэрэ

Үсүһүнэн, Ильин А.И. ыччаты кытта үлэлииригэр толору, кэскиллээх программалаах. Кини Нам ыччатын түмүөн, сайыннарыан сөп эбит. Онон эдэр, кэскиллээх уолбутун өйүүххэйин, кини кыаҕын сайыннарыаххайын уонна үрдүккү былааска тахсыар дылы үүннэриэххэйин. Онон суолла аһааххайын, эбии кыах биэриэххэйин, бары сайдыытыт туһугар сөптөөх үлэни ыһтыа диэн итэҕэйиэххэйин!

Л.Н. ЛУКИН, «Туймаада» ФАПК бэрэстэбиитлээ

# БЭБЭНЭЭ... БҮГҮН... САРСЫН...

(Улус багшлагын мүнхэбүтэн бэлтгэгчид)

ИДЬО информациялаабыгнан эти уруу элбээбит. Ааспыт нэдиэлэе түүрт уруу бэлтгэммит. Тэрлэлээр ДНД-га тахсылар мөлтөх, ол онугар төрөптүүтэр патрулга үчүгэйдик тахсалар. Ааспыт нэдиэлэе ИДЬО сотрудниктара Таастаах, Салбан уонна Искра нэһиликтэригэр рейдэе сылдыбыттар.

«Жилой сектор» диэн операция салданан барар, «Талба» рынок баһаарынай өттүнэн сэрэхтээх буолууга кыайан эппиэттээбэт диэн баһаарынай сулууса иһитиннэрдэ.

Нам с. дьаһалтата иһитиннэрбитинэн НПУ оскуола-садыгар мебель онорторбуттар, приватизацияга үлэ ытталлар, уулууссалары сырдаттыга 30 лаампа ылбыттар, урукку лаампаларга эбии 10-ну туруорар кыахтаахтар, бөх кутар дьааһыктар таһынан баран санитарнай өттүнэн киртийи тахсан эрэр.

МУ НУ ЖКХ иһитиннэрбитинэн теплотрассалары бүрүйүү сүһүнүн бүтэн эрэр, бу нэдиэлэе салгы үлэ ытыллар, үлэһит тийибэт буолан сорох үлэлэр бытаараллар, Чернышевская аатынан уулусса 22-гэр уот күүһүрүүтүтэн араас тэрлэлэр умайбыттар.

Нам 1 сүһүөх оскуолатын базатыгар ИПКРО линиятынан учууталлар идэлэрин үрдэтэр курс ытыллыбыт. 55 учуутала курс түмүгүнэн дастабырыанна бэриллибит. Хатын Арыс оскуолатыгар үөрэх салаата фронтальной бэрэбизрэкэ ытыллыт. Оскуолалар, детсадтар лицензированиега докумуоннара бэлэмнэнэн үөрэх министрствотыгар киллэриллэр. Модут орто агро-оскуолатын презентацията буолан ааспыт. Ытыллыбыт үлэлэр уонна инники былааннар тустарынан кэпсэти тахсыбыт, сага производственной үөрэхтээһин базатыгар элбэх үлэ барыта бэлтгэммит.

Дьокуускайга буолбут коллегияга Россия доруобуйа харыстабылын министр Шевченко, чинчийэр институттар директордара кыттыны ылбыттар. Муныха сүрүн боппуруоһунан сэллиги утары охсуһуу буолбут. Бу ырыыга Саха Сирэ Россия көрдөрүүтүтэн үрдүк эбит. Республикага эбии сэллик диспансердары арытар туһунан кэпсэти буолбут. Бу ырыыны утары охсуһарга база мөлтөвүн учоттаан сэллик сулууспата биһиги республикабытыгар көмө онорорун туһунан кэпсэтиспиттэр. Шевченко сүрэххэ икки операция онорбут.

Социальной харалта управлениета нэһилиэнньэе оттугу тизрдиигэ уруккутан атын сага ньымалары толкуйдаан үлэлээр былааннаах. Интернат-дьээр элбэх үлэ барар, ол курдук, банно-прачечная, кухня-остолобуой тутулла турар. Бу управление СГУ социологической кафедратын кытта Модут нэһилиэгэр социологической чинчийи ытар санаалаах. Барыта 107 ыал кэрийиэххэ наада эбит. Эбии Хамаатта нэһилиэгэр эмиэ манник чинчийини ытаары гыналлар.

Икки этэстээх дьээлэргэ бөх кутар дьааһыктара таһынан баран тулуйуллубат хартына үөскээн эрэр диэн санэпидстанция иһитиннэрдэ.

Сэтгэнийн 17 к. Судьаай Дьөгүөссэ көмөтүнэн 1 Хомустааха, Партизанга баскетболга уонна волейболга күрэхтэһи буолбут. Сэтгэнийн 18 к. Нам 1 сүһүөх оскуолатыгар директор В.Е. Егоров көбүлээһининэн остуол тенниһигэр күрэхтэһи ытыллыбыт. Сэтгэнийн 19 к. СГУ уонна Нам уллуһун саахыматчытара күөн көрсүбүттэр. Уп суох буолан атын былааннамыт күрэхтэһиилэр ытылла иликтэр.

Культура отдела «Республика бүтүүнэ» хаһыаты кытта араас хайыскаларга дуоһабар түһэрибит. Музыкальной оскуола 40 сылынан сибээстэн нэһиликтэр музыкальной оскуолалара бэйэ-бэйэлэригэр отчуотууллар. Бу музыкалыа биһиги депутаттарбыт Е.М. Ларионов, А.Н. Жирков тахсан ыалдыттыахтаахтар.

Республикага пенсионнай фонда тэрлибитэ 10 сыла бэлтгэтиэхтээх.

2001 с. тохсунуу 1 күнүттэн нолуок кодексын 2-с чааһа кириэхтээх. Подходной нолуок диэн суох буолар, уопсайынан элбэх уларыны кириэри турар диэн нолуок инспекцията эттэ.

Алтынны ыйдаагы хамнас сорого хамсаабыт, ГСМ-га сэтгэний ыйдаагы лимити дьэ биэрбиттэр.

Баһылык солбуйааччыта М.С. Игнатьева иһитиннэрбитинэн Правительство отчуотун Хатын Арыттан уратылар бары «үчүгэинэн» сыаналаабыттар, онтон бу нэһиликтэе «ортоно» биэрбиттэр, аны өрүс уңуордаагы нэһиликтэргэ отчуот буолуохтаах, «Республика бүтүүнэ» хаһыат күннэрэ үрдүк таһымнаахтык ытыллыбыттар.

«Дьулуур» фондага 19 тыһ. солк. төннөрүллүбүт. Нэһиликтэр дьаһалталарын өттүттэн БТИ-ны кытта үлэлээһингэ хамсааһын суох. «2000 үтүө дьыала» нэһиликтэр дьаһалталара отчуоттары түһэрэн испэттэр. «Үтүө дьыала» тутууларыгар баата, тоһоёр, испэскэ курдук матырыяаллар кэлбиттэр.

Ыччат отделыгар ахсынны 4-10 күннэригэр ыччат нэдиэлэтин ытыгы диэн факс кэлбит.

Быыбарга сүүрүргэ 43 массына былааннамыт. Модукка икки депутатка кандидат устуммут. Билигин туругунан улус үрдүнэн 11250 быыбардааччы баара биллэр. Сэтгэнийн 23 күнүттэн быыбардыр учаастактарга эрдэ быыбардыахха сөп.

Тэрийэр-правовой управление иһитиннэрбитинэн Правительство отчуотугар дьон сылдыгыта мөлтөх. Бу отчуоттар түмүктэринэн информация бэлэмнэнэн Правительствога түһэриллиэхтээх.

Правительство председателэ В.М. Власов Нам уллуһугар сылдыгытын улаханник астынан барда, «биһиги структурабыт миэстэтигэр үлэһит олоһор эбит» диэтэ диэн баһылык бастагы солбуйааччыта А.А. Бочкарев иһитиннэрдэ.

Бэлтгэниэ В. РЫКУНОВА

## МААСТАРЫСТЫБА СЫЛЫН ТҮМҮКТЭЭНИН

Бары билэрбит курдук, республика үөрэҥи министрэ Е.И. Михайлова анал бирикээһинэн 1999-2000 үөрөх сылларын учууталлар маастарыстыбаларын сылын биллэрбитэ. Нам уллуһун учууталлара бу сылы түмүктүү үөрүүлээх бизчээр дэрэ алтынны 7 күнүгэр Нам политехнической орто оскуолатыгар буолан ааста. Бизчээр 4 түһүмэтинэн барда.

Үөрэнэр пособиелар, дидактической матырыяаллар, программалар презентацияларыгар бизс учуутал бэйэлэрин үлэлэрин билиһиннэрдилэр:

Полякова Л.М. — Саха Республикатын үөрэҥи туйгуна, «Саха Азия ороһоро» фонда стипендиата, I-кы сүһүөх оскуола директору үөрэх чааһыгар солбуйааччыта, үрдүк категориялаах учуутал.

Никитина В.М. — Российской Федерация үөрэҥи туйгуна, «Саха Азия ороһоро» фонда стипендиата, улустуу гимназия научнай үлэргэ директору солбуйааччы.

Лугинов С.С. — Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, норуот үөрэҥи туйгуна, бочуоттаах пропагандист, үрдүк категориялаах учуутал, Хатын орто оскуолатын социальной педагога. Софрон Семенович «Каскил дьыа кэргэнгэ түстэнэр» методической пособие автору.

Баишева М.С. — үрдүк категориялаах Бөтүг орто оскуолатын учуутала, «Оскуола иннинэ саастаах ороһоро грамотага үөрэтии» пособие автору.

Макарова Н.Н. — Саха Республикатын норуотун үөрэҥи туйгуна, үрдүк категориялаах саха-французской ассоциированной оскуола үөрэх чааһыгар директору солбуйааччы. «Саха оскуолатыгар француз тылыгар өрүс үөрэтии» программа уонна дидактической матырыяал автору.

Бизчээр иккис чааһыгар аһаҕас уруктар, маастар-кыластар уруктара кытынылар:

1. Урок радиотехники по теме: «Делитель напряжения» - учитель улусной гимназии Баишев П.Н.

2. Урок риторики на тему: «Не позволяй себе лениться» - учитель улусной гимназии Атласова А.Н.

3. Урок английского языка на тему: «Школа» - учитель улусной гимназии Голикова Л.П.

4. Урок русского языка на тему: «Лингвистический анализ текста» - учитель улусной гимназии Павлова Т.Н.

5. Урок английского языка в 7 кл. на тему: «Праздник шаров» - учитель Намской СПШ № 1 Маркова В.И.

6. Урок автодела в 11 кл. на тему: «Сигналы светофора и регулирования» - учитель НСПШ № 1 Максимов И.Н.

7. Мастер-класс «Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей дошкольного возраста» - психолог я/с «Кэнчээри» Москвитина А.Е.

8. Мастер-класс «Из опыта работы по непрерывному экологическому образованию школьников» - учитель биологии НСПШ № 2 Сыромятников П.В.

9. Мастер-класс «Чудо детского творчества» - учитель ИЗО и черчения НСПШ № 2 Винокурова Н.С.

10. Мастер-класс «Саха тылын урогар үлэни тэрийи» - учитель якутского языка и литературы Партизанской СПШ Горохова В.П.

11. Мастер-класс «Организация уроков в начальных классах по системе Эльконина-Давыдова» - учитель начальных классов ННШ Игнатьева Н.М.

Санаан көрдөхкө кэлин сыларга биһиз демократияга сизгэнэн, этэргэ дылы «улуруоһо» диэри гааска угуттанан утуһан бускутуу баар. Үгүс ыалга үлэтэ суох үлэ саастаах дьон төрөптүүтэрин пенсиятыгар иитиллэн, тас үлэе окко-маска улаханник кыһаммат буолулар. Ол курдук аатыгар эрэ салланнаан сайынны оттоон дуомнаан сир бөҕө арыыга, алааска анара-чизпнэрэ ситэ оттоммоко хаалан иһэр буолла. Бэл былырын колхозтаахтар анардас хары күүһүнэн биэр да алааһы хаалларбакка оттуур этилэр, этибит. Билигин, күлүмэх күүстээх техника ыал олбуорун айы турар диһилэр да онорон таһаарылар мөлтөх. Урут совхозка биэр кэлим күөс баар буолан кыайылаах этэ. Аны билигин кооперацияга холбоһон күөстэрин түмүктэринэ эрэ сир-дойду иэнэ ситэри оттонор буолуо.

Төһө да кылгас сайыннаахпыт

түөһа Н.М.

12. Мастер-класс «Из опыта работы в коррекционно-развивающих классах» - учитель начальных классов ННШ Ядреева З.А.

13. Открытый урок по химии на тему: «Путешествие в мир веществ» - учитель Хамагаттинской СПШ Мухина М.А.

14. Мастер-класс «Организация занятий по изобразительности по методике ТРИЗ» - воспитатель я/с «Чэчир» Бубкина М.И.

Салгы педагогической идеялар дьаарбанкалара буолла. Манна кыттыны ыллылар: Бөтүг орто оскуолатын үлэе учуутала Стручков Ф.С., Лукавина В.П. - улустуу үөрэхтээһин киинин директора, Алексеева Н.С. - Партизаннаагы өрүс саадын сэбиэдиссэйэ.

Мантан салгы үөрэх улустуу управлениетын начальнига Дьячковская Н.Г. учуутал күнүнэн эрдэлээн туран, учуутал маастарыстыбатын сыла бары учууталлары хаачыстыбалаахтык, бэйэ кыаһын туһанан айымнылаахтык үлэлииргэ туһаайарын ыйда уонна ааспыт үөрэх сылыгар улус педагогической коллективтарын уонна үөрэнээччилэрин кэксэ хайыскаларга ситиһилэрин билиһиннэрдэ. (Бу туһунан хаһыат алтынны 7 күнүгэр №-гэр көрүн).

Бу сыла улустуу үөрэх управлениета улуска үөрэхтээһин сайдытыгар өр кэмгэ үлэлээбит, элбэх пед. кадры бэлэмнээбит Марков П.А. 80 сааһын бэлтгээбитэ. Манан сибээстэн Марков П.А. (оролор, сизинэрэ) аҕаларын аатынан бириэмийэ олохтоон, методической үлэ 2000 с. түмүгүнэн, методической кабинет сэбиэдиссэйинэн үлэли сылдыгыт Никитина В.М. үөрүүлээх быһыыга-майгыга Иванова В.П. туттарда.

Улус баһылыгын социальной боппуруостарга солбуйааччыта Игнатьева М.С. учууталларга бэйэтин уонна баһылык эл. А.Н. Ядреев эрдэлэрин тиздэн туран, улуска өр спордун сайыннарыга үтүөлэрин иһин Алексеев Н.И. «Улуус Ытык кинигэ» бочуоттаах аат иһэриллибитин иһитиннэрдэ. Өр кэмнэргэ улус социальной эйгэтигэр уонна учууталлар маастарыстыбаларын сылын өр спортивной оскуолатын тренер преподавателитэр Леонтьев И.Р., пресс-киин сайлаааччыгар Емельянова С.Г., Партизаннаагы өрүс саадын үлэһитигэр Шепелева С.В. бочуотунан грамоталары туттарда.

Салгы Дьячковская Н.Г. «Саха Республикатын үөрэҥи туйгуна» знагы I Хомустаах орто оскуолатын нуучча тылын, литературатын учууталыгар Иванова М.Д. уонна I-кы сүһүөх оскуола социальной педагогар Иванова В.П. туттарда.

Республикатаагы үөрэх министрствотун бочуотунан грамоталарынан наараадаланылар: Турантаева М.П. - Партизан орто оскуолатын историяга учуутала, Кутуков Н.Н. - Модут орто оскуолатын физикага учуутала, Захарова М.П. - Партизаннаагы өрүс саадын музыкальной сайлаааччыга, Новгородова М.Е. - I Хомустаах орто оскуолатын соц. педагога, Слепцова Р.П. - улустуу гимназия француз тылын учуутала уода. Улуус үөрэҥи управлениетын бочуотунан грамоталарынан үлэлэригэр ситиһилэрин иһин 16 учуутал наараадаланна.

Үөрүүлээх бизчээр 4-с чааһыгар «Үчүгэйтэн үчүгэй» үлэлээх учууталлары, итээччилэри чистээһин буолла. Сыл бастыҥ директорун аатын ыллылар: Попов В.Н. - улустуу гимназия; Егоров В.С. - Нам I

сүһүөх оскуола; Эверстов В.И. - Хамаатта саха-французской оскуола; Михайлов П.Р. - Бөтүг орто оскуола; Барашков А.И. - Үөдэй орто оскуола; Габышев Г.Ф. - Хамаатта орто оскуола; Протопопов И.Н. - Салбан орто оскуола. «Сыл бастыҥ оскуола» ааты Нам I сүһүөх оскуола, директор Егоров В.Е. ылла.

Үлэни сатабыллаахтык уонна былааннаахтык тэрийи иһин, директору үөрэх чааһыгар солбуйааччылар Попова А.С. - I №-дээх Нам орто политехнической оскуола, Полякова Л.М. - Нам I сүһүөх оскуола, Баишева М.С. - Бөтүг орто оскуола, Гаврильева Е.Н. - Хатын Арыс орто оскуола, Федорова В.М. - гимназия о.да. ааттанылар.

Быйылгы үөрэх сылыгар 9 өрү оскуоланы үрүг көмүс уонна кыһыл көмүс мэтээллэринэн бүтэрбиттэрэ. Бу медалистартан Гуляева М.М. (Улустуу гимназия) уонна Шаранова М.Д. (Партизан орто оскуола) үөрөспит ороһоро нуучча тылыгар саамай үрдүк баалы ылбыттар бэлтгэннэ.

«Сыл бастыҥ учуутала» республиканской конкурсе 60 көмүс уруктарын копилкатыгар Винокурова Н.С. 2 №-дээх Нам орто оскуолатын уруһуйга, черчениега учууталын уруога уонна Бубкина М.И., 4 №-дээх «Чэчир» өрү саадын итээччитин дьарыга киридилэр.

Российской, международной күрэхтэһиилэргэ, олимпиадаларга, конкурстарга ситиһилээхтик кыттыбыт ороһоро харчынан бириэмийэ уонна кинилэри бэлэмнээбит тренердэргэ, учууталларга улус үөрэҥи управлениетын дипломнара туттарынылар («Энгиэли. Алтынны 7 к.).

Иити үлэтигэр республиканской конкурстар кыайылыахтарынан буолулар: Адамова Л.П. - гимназия «Бастыҥ кылаас сайлаааччыта»; Иванова В.П. - социальной педагогар методической холбоуктарын сайлаааччыга; Новгородова А.В. - гимназия «1999 жыл бастыҥ баһаатайа»; Федорова Е.П. - Оҕр эйгэтин сайыннарар кини «Түөлбө», «Саһарга» телестэтигэр сайлаааччыта.

Оскуолага кириэн иннинээви саастаах орто тэрлэлэригэр Партизаннаагы өрү саада (сэб. Алексеева Н.С.) «Бастыҥ өрү саада» көрүү дипломна буолла. Бөтүг өрү саада (сэб. Иванова С.В.) «Кэнчээри» өрү саадыттан психолог Москвитина А.Е., «Чэчир» өрү саадыттан итээччи Бубкина М.И. о.да. үлэлэрин опыта үчүгэинэн сыаналанна.

Бу күннээҥи үөрүүлээх бизчэри Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, улус Ытык кинигэ А.Н. Окоёмов бэйэтин ырыаларынан уонна кини сайаар «Сандаара» (Партизан орто оскуола) үткүү ансамбл, өрүтүөлөтүн «Кэскил» уолаттар ансамбллара (сал. Олесова А.И.) «Кылыһах» I сүһүөх оскуола кыргыттарын ансамблын (сал. В.Е. Егоров) ырыалара, үткүүлэрэ өссө тупсаран, ситээн-хоторон биэрдилэр.

Учууталлар маастарыстыбаларын сылын биллэрдибит үөрэх сылыгар улус педагогической коллективтара уонна үөрэнээччилэрэ кэксэ хайыскаларга ситиһилэрдэнэн, сылы түмүктүү үөрүүлээх бизчээр үрдүк таһымнаах ааспыттан санаалара көтөүллэн, иннистин өссө таһаарылаахтык, айымнылаахтык үлэлииргэ биэтик сананан тарҕастылар.

Л. ЗАМЯТИНА,  
I №-дээх Нам оскуола

## Быыбардааччы санаата УЛУГУРУУТА ДЬЭ КЭЛБИТ ЭБИППИТ

Иһин айылдыбыт барахсан кинитин сүөһүтүн аһааары күөх быйаны үүннэрэ түһээхтир да сомсон-баһан ылыбыт дуона суох. Быйыл кэлэн Нам үрдүнэн хаһан да оттоммотоһот оттонно диэн олохтоох хаһыаппытыгар аабыт. Кини кыйыра баар, сир бөҕө оттоммоко хаалбытын үрдүнэн итинник отчуот кураанах кумагы санатар. Арай сүөһү аҕыһан кыстыгар от дэлэйди оттонно. Оттон, аһыгар кини аһсаана сылын айы эбиллэр, аһатар сүөһү аһсаана аҕыһыгар. Очотугар ыйа-аһыһа уурдааха биэр таһыгар тарда туруо. Сүөһүнү аҕыһан анардас коммерциянан эрэ олохпут чэчириэ диэн суоттаны тутах буолуо. Коммерцияга кирибит норуот харчыта бэйэбит испитигэр эргийбэт. Уксэ тас дойдуга баран


иһэр. Ити аайы пенсияга олоһор үлэлээн киллэрбэт арага үкөөн кыһарыанга кириэр. Хайа опут-маспыт, мууспут тизллиитигэр харчыбыт сыһа баран иһэр. Пенсиябыт эбиллэр курдук да, сына өссө үрдээн биэрэр. Эмиэ ыйааһыһа уурдааха тэһэспэт.

Бу, буолаары турар баһаарылаах быыбарга бэйэбит сөбүлүүр кандидаткабыгар куоласты кэлэргит хайаан да наада. Куолаһы холбоһон кыттыны ылбакка хаалы, олоххо интэриэс суоһун бэлтгэ.

Ким да турдун, баһылык аата баһылык. Олохпут уйгута кини тэрийэр дьорууттан тутулукутааһын ойдоһ!

Николай КОКОРЕВ,  
тыһы ветерана

# ПАРТИЗАННААБЫ 3 №-дээх БЫБАРДЫР УОКУРУКТАН УЛУУC МУННЬАБЫН ДЕПУТАТЫГАР КАНДИДАТ КРИВОШАПКИН ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ



дээги управлениетын 1991 оонна 1999 сүлларга Махтал суруктара кэлитэлэбиттэрэ.

Георгий Ильич оскуола директорын быһыгынан салайар дьоруора, сатабыла, эрчимэ Хамаарта орто оскуолатыгар үлэлиир кэмигэр көстүбүтэ. Кини салалтатынан оскуола коллектива үөрэтэр-иитэр үлэни өрө көтөхпүтэ. Баай ис хоһоонноох мероприятиелар, биэчэр-дэр, слеттар оҕо самодетельнай дьоруун, романтикатын сайыннарыга угуйбуттара. Үлэҕэ иити сөпкө быһаарыллара. Оскуолага ГАЗ-53 автомасына, ДТ-75, МТЗ-82, Т-40 трактордар булдулан, көдүүстээх үлэни толорбуттара, коллектив учууталлар уокка оттор мастарын тийээрэ, сайын Орто Арыыны олоҕу оттоон, совхозка туттарара. Школьной лесничество үлэтэ улууска, республикага бастыгынан сыаналаммыта. Норуот хаһаайыстыбатын ситиһилэрин көрдөрөр быстапка кыттылааҕа буолтуба. Үөрэнэччилэр каникулларын кэмигэр Орто Азия, Кавказ, киин Россия, Украина, Белоруссия кэрэ историческай мизстэлэринэн сылдыаллара тэриллэрэ.

Кривошапкин Г. И. улууc бочуоттаах гражданина, РСФСР үөрэтин туйгуна, ССКП райкомун, ССКП обкомун, райсовет исполкомун, үөрэх министрствотун Бочуотунай грамоталарынан айымнылаах үлэтэ билиэтэммитэ. Кини 1991 сылтан Никольскайдаагы сир үлэтин музейын тэрийэн үлэлэтэр. Энтузиаст дьон, коллективтар музейы кэрэхсээн көрөллөр, сыана биэрэн сурук хааллараллар.

Георгий Ильич ханна да үлэлэбитин иинигэр үлэни билэн-көрөн ылсынхан үлэлиринэн уратылаанар. Дьонго аламаҕай, үлэһит дьон өйбүдүнэн туһанар. Улууc, Хамаарта, Никольскай нэһиликтэрин туһугар дьоруора, кыага тийэриинэн үлэлиир.

Кини РФ Журналистарын Союһун чилиэнэ. «Энсиэлигэ» кэрэхсэбиллээх үчүгэй ис хоһоонноох ыстатыйалара тиһигин быспака бэлэстэнэллэр. 1999 сыла сүл бастыг корреспондента. Георгий Ильич уус-уран самодетельность активнай кыттылааҕа. Пьесаҕа оонньоон, уус-уран ааҕыга дипломант, лауреат буолтубулаабыта. Көрөөччү биһирэбили өрүү ылар.

Кэргэнэ Валерия Степановна биология учуутала. «Бочуот Знага» орденнаах. Бу дьыа кэргэн 4 оролохтор. Сергей, Венера биолог специалыһын ылбыттара. Талбыт идэлэринэн үчүгүйдик үлэлиилэр. Кыра кыыс Лена эмтээх оту үүннэриинэн дьарыктанар.

Георгий Ильич оонна кини дьыа кэргэнэ чөл олох иһин туруулаһан охсуһааччы, чэбдик олох пропагандаһа.

тапталларын, убаастабылларын ылан кэллэ. Ханна да үлэлэтэр ыарахаттары туоратар дьаныардаах үлэһит. Ол курдук Дүпсүн участкавай балыһатыгар үлэлиир кэмигэр клиническай лабораторияны, рентген-кабинеты, физиокабинеты, молочнай куукууны астаран үлэлэспитэ. Детскэй отделение 15 куйуканан кэтириин ситиспитэ. Нам улууһугар кэлэн баран Нам селотун Детскэй консультация врач штаттарынан толору хааччыллытын ситиспитэ, ол курдук саҕа штаттар аһыллыбыттара - лор, невропатолог, окулист, детскэй стоматолог оонна 4 участкавай педиатр мизстэтэ. 1996 с. детскэй отделениены 2 отделение гына кэҕэспитэ: остринфекционной оонна соматическай.

Көнники сылларга Татьяна Федоровна улуустаагы педиатр быһыгынан Нам улуустаагы балыһатын педиатрическай үлэтин улаханньык тусарда. Ол түмүгүнэн өрө 1 саһыгар дылы өлүүтэ үс төгүл аччаата; 1995 с. Татьяна Федоровна көбүлээһининэн II Хомуस्ताах участкавай балыһатыгар гараж тутуллубута. 1999 с. Татьяна Федоровна улуустаагы Нам улууһугар өрө реабилитационнай киһиз Модут участкавай балыһа-

# ЭЛБЭХ ТУТУУНУ БЫТТА

Сивцев Гаврил Николаевич, улууc мунньагар депутакка кандидат биир элбэги эрэннэрэр, чийинэй, эппиэтинэстээх эдэр эрчимнээх салайааччы, 8 №-дээх Строительнайдаагы быбардыр уокуруктан улусно коллективын мунньагынан биир санаанан туруорулуна.

Сивцев Г.Н. 1985 сыллаахтан улусно систизэмтигэр прорабынан, бырабыланын солбулар председателиэнэн үлэли сүлдьэр. Кини улуспоҕа үлэлиир кэмигэр элбэх тутууну бытта: Нам селотугар урукку таас «Универмаг» дьыэтэ остолобуойга оҕоһулуна. Быһыл таас бөкээринэ дьыэтэ үлэҕэ киирдэ, I Хомуस्ताах хлебобөкээринэтин маҕаһын агарыгар көһөрөн үлэлэтэргэ тутуу-өрөмүөн үлэлэрэ ыгытыла сүлдьүлэр. Ону тэнэ сага маҕаһынан, бөкээринэлэр Көбөкөҕө, Түбэҕэ, Таастааха, Искрага, Партизанга, Фрунзега, олоҕор дьыэлэр, ысқылааттар тутулан үлэли тураллар. Нэһилиэк маҕаһынарыгар тааһы киллэриигэ Сивцев Г.Н. утумнаахтык үлэлэтэр. Билигин улусно нэһиликтэрдээги маҕаһынарыгар үксүлэригэр таас киирэн турар.

Сивцев Г.Н. депутакка кандидат быһыгытынан сүрүн соругунан улууc социальная-экономическай сайдылаах буоларын туһугар, общество иитэриһигэр патриотическай өйүнэн-санаанан салайтаран утумнаахтык үлэлээһини, үлэтэ суох буолуу проблематын быһаарыыны, дьыа кэргэн чөл олохторун хааччыйыга ахсаабакка үлэлэтэргэ, арыгылааһыны, урууну, буруйу оҕоруулары суох оҕорого общество күүһүн түмэргэ, ычат ортотугар иитэр үлэни күүһүрдэргэ, спорт маассабай көрүгүнэрин сайыннарыга бары талыллыгыт депутаттарын кытта бииргэ түмсөн үлэлииргэ туруорунар. Депутат быһыгытынан үлэтин биир сүрүн көрүгүнэн гыа сиригэр эргинэн үлэтин салгыы сайыннары, гыа сирин олохтоохторун аһынан-таҕаһынан оонна араас өгөлөрүнэн хааччыйыны туспарары наадалааһынан ааҕар.

8 №-дээх Строительнайдаагы уокурук бары быбардааччылар, бука бары быбарга улууc мунньагар депутатыгар кандидат Гаврил Николаевич Сивцевкэ куластаргытын биир санаанан биэрэргитигэр ыгырабыт.

Г.Н. Сивцев кандидатураны инициативнай групп

# ӨРҮҮ ДЬОН ОРТОТУГАР

Нам селотун культураны үлэһитэрин уопсай мунньагынан улууc Мунньагар 8 №-дээх Набережнай уокурукка Н.М. Рыкунов аатынан киин библиотека отделение сабиэдиссэй Зоя Ивановна Лукина депутакка кандидатынан туруоруллубута.

З.И. Лукина 1951 сыллаахха Хатырык нэһилиэгэр Потаповтар дьыа көргөтүрүгэр бастагынан кун сирин көрбүтэ. 1969 сыллаахха оскуола кэнниттэн «Оскуола-производство-үрдүк үөрэх» девиниэн салайтаран «Нам» совхоз Хамаарта отделениетыгар ыһырай көрөөччүнэн үлэлиир. Икки сүл үлэлээн баран Саха Государственной университетыгар үөрэхкэ киирэр. Талан ылбыт идэтинэн Көбөкөн орто оскуолатыгар учууталлыыр.

1983 сыллаахха Нам киин библиотекатыгар үлэли кэлэр. Эдэр эрдэһиттэн олоххо активнай позициялаах, элбэги билэ-көрө сатыыр Зоя Ивановна манна да бэйэтин суолун булунар. Библиотекага элбэх киһи сүлдьэр, оонна хас биирдии үлэһиттэн кизгэ билии, үрдүк культура ирдэниилэрэ чуолкай.

З.И. Лукина оскуола оҕолоруттан саҕалаан нэһилиэннээ кизгэ араҕаттыгар тийэ ис дууһатыттан бэйэтин билиитин-көрүүтүн үлэстиһэр буолан дьон-сэргэ үрдүк убаастабыллынан туһанар.

Зоя Ивановна тэрийэн ыгытар мероприятиелара толору бэлэмнээх буолан дьон-сэргэ болломтотун тардар. Ол курдук И. Чарьданга, Таллан Бүрүө, М. Аммосовка, билигин айа-тута сүлдьэр И. Пестряковка, А. Парниковага, И. Елисеев-Усхаанга уода. аһамыт биэчэр-дэрэ кэлбит дьон өйүгэр-санаатыгар үтүө өйдөбүл буолан хаалаллар.

Активнай общественник, бэйэтин тустаах үлэтин таһынан обще-

ственной үлэлэргэ кыттар. 6 сүл устата улууc дьахталларын сабиэтин салайда. Кини манна дьахталлар кизгэ активтарыгар тиражирэн, улууска ийэ, оҕо, дьыа кэргэн бырабын харыстыыр отделын кытта элбэх өрүттээх үлэни бытта. Ол да иһин улууc нэһиликтэрин дьахталларын сабиэттэрэ биир биллэр-көстөр үлэлээх общественной тэриэлтэриэн биллэллэр. Дьахталлар сабиэттэрэ туруктаах дьыа кэргэн баар буоларыгар, ыарахан иитиһилээх оҕолор ортолоругар былааннаах үлэлэр баралларыгар, чөл одох туһугар элбэх үлэни ыгыталлар. Дьахтар сабиэтин көүлээһининэн аҕалар түмсүүлэрэ тэриллибитэ. 1994 сүл олуньутугар аҕалар бастагы конференциялара ыгытыллыбыта. Манна, биллэн турар, сабиэт председателин З.И. Лукина оруола кырата суох.

Билигин Зоя Ивановна народнай сэтээтэлиэн талыллан эмиз биир эппиэттээх үлэни толоро сүлдьэр.

З.И. Лукина кэргэннээх, икки уоллаах. Улахана Вася МГУ вычислительнай математика оонна кибернетика факультетын III курсун студена, Сашата улуустаагы гимназия 8-с кылааһын үөрэнэччитэ.

Улууc Мунньагар депутакка кандидат З.И. Лукина депутат буоллаһына дьон-сэргэ өй-санаа өттүгүн байыгыгар, дьыа кэргэн үгүс проблемаларын быһаарыга, дьыа кэргэн олоҕор дьахтар оруолун үрдэтигэ дьахтар киһи, ийэ быһыгытынан депутаттар ортолоругар сүрүн оруолу ыһаага дьыа бигэ санаалаахпыт. Культура үлэһитэ буоларын быһыгытынан улууc культуурата сайдытыгар кэскиллээх боппуруостары быһаарыга үлэлэһиһэрэ дьыа эрэллээхпит.

Инициативнай бөлөх

тын оонна «Техкоммунистэролар» кытта үлэлэһэн уокуругун улууссаларыгар көрөрдүүнү, мас олоҕууун оонна улууссалары сүрдатыны хааччыйыа.

\* ЖКХ-ны кытта дуоҕабардаһан Степан Платонов улууссага сайынгы водопровод киллэрэргэ кыһаллыа.

\* Эһиги бары билэргит буолуо биһиги улууспутугар Нам селотугар таас, толору хааччыллылаах поликлиника бырайыагын сметнай документациятыгар 470 тыһыынча солкуобай суума бизэргэтилиннэ. Мантан салгыы бу таас поликлиника түргэнни тутулан үлэҕэ киирээригэр үрдүкү тэриэлэлэри кытта сабиэстээхтик үлэлэһиэ.

\* Республикабит Президентэ М.Е. Николаев ылыммыт «Чөл олох» программаын күүсө өйүүр. Биһиги ииники кэскилибт оҕолорбут, чэгиэн-чэбдик доруобуулаах оонна үрдүк культуурааах буола улааталларыгар бэйэтин билиитин-көрүүтүн биэрэн туран үлэлиир оонна үлэлэһиэ.

Убаастабыллаах быбардааччылар кини кандидатураны өйүүргүтүгэр ыгырабыт.

Тэрийэр бөлөх

# ЭДЭР ПЕДАГОГ

Буолаары турар быбардарга улууc Мунньагар депутаттарга кандидаттар турдулар. Хас биирдии тэрилтэ бэйэтин чулуу киһитин, үлэһитин туруора сатыыр. Тоҕо дьытэххэ чулууттан чулуулар, өйдөөхтөн-өйдөөхтөр, сүрэхтээхтэн-сүрэхтээхтэр эрэ улууc Мунньагар үлэтин ситиһилэрдээх оҕороохтара, оччоро эрэ биһиги улууспут ииники сайдыга эрэллээхтик хардыыла. Хамаарта орто оскуола кырдыаас оскуола. Төһөлөөх үтүө үлэһит, специалист ииники көдүүнэ туһугар өйүн-санаатын, сүрэгин-бэлэһин биэрбитэ буолуой? Олоргон биирдэстэриэн, эдэр педагог Матвеева Агафья Семеновна буолар. Бу оскуола биир кизн туттар учуутала. Ол да иһин коллектив биир санаанан алтынны 30 күнүгэр депутакка кандидатынан туруорарга санаммыта. Агафья Семеновна - I-кы категориялаах математика учуутала. Кини 1958 сыллаахха Хамаарта нэһилиэгэр ытык-мааны Жирковтар дьыа ыларга 7-с оронон кун сирин көрбүтэ. Бу үлэһит ыал оҕолорун барыларын үлэни талтыыга, дьону убаастыырга ииттиһэрэ. Агафья кыыс 1976 сыллаахха Нам орто оскуолатын физико-математическай кылааһын ситиһилээхтик бүтэрэн баран, оскуола-производство-вуз дьыа девиниэн салайтаран, Арыс-Тийт биригээдэтигэр дьыа улаан үлэли барбыта. Үлэ ыарахаттарыттан чарҕыбакка, бэйэтин үлэһиттээхтэрин комсомольскай туруоргор быһыгытынан салайдыта. Икки сүл түргэнник аасыта. Агафья үрдүк үөрэх кыһатыгар киирэн, 5 сүл устата ситиһилээхтик үөрэнэн, математика курдук ыарахан предмет учууталын идэтин ылбыта. Дьыа онтон ыла, 1985 сүлтан саҕаламмыта учуутал сыралалах үлэтэ. Чурапчы оройуонун Хайахсыт нэһилиэгэ 5 сүл устата учууталын таһынан, бэрт инициативалаах общественник киһилээммитэ. Бу сыллар устата Агафья Семеновна женсовет үлэтин салайдыта. 1991 сылтан Мырыла нэһилиэгин оскуола профком председателлээммитэ. 1994 сылтан төрөөбүт улууһугар төннөн кэлэн, бастаан Хатырыкка 1 сүл, онтон биһиги оскуолабытыгар математика учууталынан ситиһилээхтик үлэли сүлдьэр. Бу сылларга кылаас салайааччытынан, оскуолага профком председателиэнэн үлэлээн элбэх сыратын биэрде. Агардас хамнас кэлбэт кэмигэр, учууталлар үлэлэрин бириэмэтигэр төлөппүт киһи дьыа төһөлөөх сүүрдэ этэй? Эбэтэр 65 сыллаах оскуола юбилейа ама профсоюзнай комитет үлэтэ суох ыгытыллыбыта буолуо дуо?

Агафья Семеновна депутат буоллаһына үлэлиир өйө-санаата кизгэ, далааһыннаах. Депутат норуот туһугар үлэлиир. Кини төрөөбүт нэһилиэгин, улууһун туһугар муҕурдаммат эппиэтинэһи сүтүө. Ол курдук, бэйэтин тустаах үлэтинэн иити боппуруостарыгар оҕолору хаһаайын быһыгытынан, аһыныгас, үлэһит, харыстаннагына, үлэтэ суох сүлдьэр ычаттарга эһин араас производството салааларын улууска, нэһилиэккэ кэҕэтэн үлэ мизстэтин таһаары күүрдүк эппиэттээх үлэҕэ ылсыа. Кэтэх хаһаайыстыба сайдарыгар болломто ууруллар билигин кэмигэр нэһилиэгэр уу боппуруоһун (водопровод тардытыы), үөрэхтээһингэ начальнай оскуола туһунан, кырдыаастарга-кыамматтарга кыаллар көмөлөрү оҕоруу уода атын тутуах, наадалаах боппуруостарынан дьарыктаныа.

Быһар ииниэнэ улууc Мунньагар депутакка кандидаттары кытта көрсүһүү көхтөөхтүк, тыһааһыннаахтык бара турар. Көрсүспүт түөлбөлэрбитигэр, нэһилиэккэ Агафья Семеновнаны кырдыаастар сабиэттэрэ, партийнай тэрилтэ, олохтоохтор өйүүллэр, сүбэ-ама биэрэллэр, кини үлэһитин, принципальнайын, чийинэйин, ылсыбыт үлэтин тиһээр тиэрдэрин сөбүлүүллэр. Оонна, Хамаарта нэһилиэгин олохтоохторо, олохтоох оҕуут, эдэр үлэһит нэһилиэк, улууc сайдытыгар, ииники кэскилигэр туох баар күүһүн биэрэн үлэлиэ дьыа эрэнэбит!

Хамаарта орто оскуолатын улууc Мунньагар депутакка кандидатын тэрийэр бөлөх

# Тохсус учаастак кандидата

Габышева Татьяна Федоровна 1953 сыллаахха Нам оройуонун II Хомуस्ताах нэһилиэгэр оробуочай дьыа кэргэнгэ төрөөбүтэ. 1972 с. Хамаарта орто оскуолатын бүтэрээт, Благовещенскайдаагы медицинскэй институтка үөрэнэ киирэр оонна 1978 с. врач идэтин ылар. Кини интернатураны 1979 с. бүтэрэн Уус-Алдан оройуонун Дүпсүн участкавай балыһатыгар педиатрынан, онтон кылаабынай врачынан уопсайа 8 сүл үлэлиир.

1987-1989 сс. Саха Государственной университетын ииниэн клиническай ординатураны «педиатрия» отделениетын үөрэнэн бүтэрэр. Онтон ыла бу Нам улууһун киин балыһатыгар улуустаагы педиатрынан үлэлээн кэллэ.

Бу үлэлээбит сылларын тухары Татьяна Федоровна эйэрэ майгытынан, үтүө дууһатынан, үлэҕэ принципальнай, кырдыктыах сыһыанынан бииргэ үлэлиир коллективын, боростуой үлэһит дьон

\* Нам селотун администрация

# НАМ УЛУУХУН ОЛОХТООХТОРО!

«Саха сирийн Конгреһа» республикатаағы обшественнай-политическай тэрилтэ Нам улууһунаағы салаатын быыбар иннинээҕи туһаайыта. Быылгы быыбардар республика конституционнай кризис тыҕаан турар кэмгэр бытыллар буоллулар. Ил Түмэн иһигэр хайдыһылар уонна республика инники өттүгэр государственнай-политическай тутула хайдах буолуохтааҕар парламент уонна Президент өйдөспөт буолуулар республика политическай олохун туруга суох балаһыанньага тириэртэ уонна Россия иннигэр Саха сирийн дьонуннаах позициятын мөлтөттө. Бу быыбардар быһаарар боппуруостара чуолкайданмаах салайыы органнарыгар ытыллар буоллулар. Кризис үөскээһинин сүрүн биричиинэтинэн буолар норуот былааска дьайар кыага суоһунан бо-

литиктар быһаарыылары нэһилиэнньэҕэ үөскээбит өйү-санааны учуоттаабакка ылыныылар. Саха сирийн Конгреһа биер сүрүн соругунан буолар төһө кыалларынан элбэх киһини республика, улуус обшественнай олоһор кытыннары, үөскээбит быһыыны-майгыны аһаҕастык бэйэлэрин санааларын этэллэрин хааччыйыы буолар. Норуот быыбар эрэ кэмгэр буолбакка былааһы кытта нэһилиэнньэ интэриэһин таарыйар бары боппуруостары быһаарыыта уонна дьүүллэһиигэ кытыһына хааччыллыахтааһын Конгресс тэриллээбиттэн туруорсар.

Саха сирийн Конгреһа РПОТ (республиканскай обшественнай-политическай тэрилтэ) Нам улууһунаағы салаата быыбар иннинээҕи позицията (программата) Конгресс Устаабын сыалыттан-со-

ругуттан уонна улуус инники сайдыытын көрүүттэн үөскүүр. Үөһэ этиллибиттэргэ олоһоран биһиги Нам улууһун обшественноһун, хас биердии улууһун туһугар ыалдьар киһини бу быыбардарга актыбынайдык кытыһыны ылан республикабытыгар, улууспутугар туруктаах инники өттүгэр эрэллээх олох баар буоларын хааччыйыыга биергэ үлэлэһэргэ ыңгырабыт. Улууспут, республикабыт сайдар суолун биергэ эрэ үлэлээн тобулуохпут уонна сайдар кэскиллээх, оннун булбут олохтоох буолары ситиһиэхпит диэн эрэнэбит.

Саха сирийн Конгреһын Нам улууһунаағы салаата

## Улуус мунһағын депутатыгар кандидаттар

### 11 №-дээх Ленскэйдээҕи уокуруктан улуус Мунһағын депутатыгар кандидат Москвитина Светлана Константиновна программата

11 №-дээх Ленскэйдээҕи быыбардыр уокурукка депутатка кандидаттынан миигин жилищно-коммунальнай хаһаайыстыба коллектива туруорбута.

Мин 1964 с. Нам селотугар төрөөбүтүм. Төрөппүттэрийм эмиз намнар. Аҕам Москвитин Константин Егорович Аҕа дойдуну көмүскүүр сэри кыттылааҕа. Сэри конниттэн 15 сүл кэрингэ сибээс Намнаағы хонтуоратыгар монтуруан үлэлээбитэ. 1967 сүл-лаахха өлбүтэ. Ийэм Москвитина Мария Афанасьевна тыыл ветерана, 20-тэн тахса сүл үүт заводугар рабочайынан үлэлээбитэ. Билигин пенсионер киһи быһыытынан сынныаланга олоһор.

1981 сүл-лаахха оскуоланы бүтэрэн баран үүт заводугар рабочайынан үлэлээбитим, онтон 1983 сүл-лаахха Илин Сибиридээҕи технологическай институтка үөрэххэ киирэн инженер-технолог идэтин баһылаабытым. Ол кэннэ үүт заводугар технологунан, производствоначалыгынан үлэлээбитим. 1997 сүл-лаахха коммунальнай хонтуорага үлэҕэ көстүм. Билигин кадр

отделын начальныгынан үлэлиибин.

Депутатка талылынаахпына селобут кизркэйэригэр, дьон олоһо тупсарыгар маньык боппуруостары быһаарсыам:

1. Гаастааһынга. Биһиги олохпутугар рынок кирээтин кытта «гаастааһынга төлөбүр улаатта, кыра хамнастаахтар, аһардас пенсияга олоһор кырдыаҕастар кыайан төлөспөт буоллулар. Бу нэһилиэнньэни толору гаастааһыны атахтыыр. Улуус киинин нэһилиэнньэтигэр гаас киллэриитин тыа сирийн дьонун быһыытынан көрөн, ол тарибын туттуохха.
2. Сайынгы водопроводка. Билигин бириэмэҕэ биһиги правительствобит ыал экономикага сайдарыгар, хас биердии ыал туруктаах буоларыгар кыһаллар, киһилэр көмөлгө хаһаайыстыбаланаалларыгар көмөлөһөр. Оттон көтөр, сүөһү иитиитэ туруктаах үүнүүнү ылыы ууттан тутулуктаах, онон водопровод тардыллыыта барара ирдэнэр.
3. Село иһинээҕи уулуссалар

туруктара.

Киин трассаттан туораатахха үгүс уулуссаларга саас-күһүн транспорт кыайан айаннаабат туруктаах. Суолу куттардаахха, үрдээн уута дьиз тэлгэһэтигэр кутуллар, онон суолу тутуу тэнэ ханаабаны хастарыахха наада.

Уулуссалар сырдаттылары умууга хаалла, харанга уулуссалар дьон, транспорт сылдьалларыгар кутталлаахтар, бэрээдэк кэһитэ элбиер. Маньаха үлэлэһиэм.

4. Эдэр ыччат иитиитин боппуруостарыгар.

Бу сүрүн боппуруос. ыччат - биһиги кэскилбит. Үөрэхтээһин, үлэһэн хааччыйыы эдэр ыччат бэйэтин суолун-иһин булуунуутугар, достойнайдык олоһоругар суолу аһар. Эдэр ыччаты сөптөөх иитиитэ сүрүн оруолу дьиз кэргэн ылар. Манна профессионал специалистар: педагогтар, социологтар, психологтар сүбэлэрэ-амалара, үлэлэрэ көдүүһү аҕалыа.

5. ЖКХ интэриэһигэр.

Миигин депутатка кандидаттынан ЖКХ коллектива туруорбутун быһыытынан, бу салаа интэриэһин

көмүскүүр санаалаахпын. Оттон коллективым мин уокуругум дьонун кыһалдытын быһаарсарбар баар кыаһынан көмөлөһө диэн эрэнэбин.

Хаһаайыстыба балансатыгар баар дьизлэр эргэрдилэр, системалара айгыраата, катастрофическай балаһыанньага чугаһаата. Олорор дьизлэри, хааччыйар системалары өрөмүөннээһин - бу сүрүн быһаарыллыахтаах боппуруос. Сүл аайы смета онорон, матырыйааллары булан утумнаахтык өрөмүөн оноруохха.

Мантан да атын боппуруостарга кэлэр дьон проблемаларын быһаарсыам, болмотото суох хаалларыам суоҕа диэн эрэннэрэбин.

Нэһилиэнньэ олоһо тупсарыгар улахан үлэ, элбэх үп наада. Бу сыалларга сөптөөх үп көрүллэрин уонна сөпкө тырылларын туруорсуом, хайдах туһанылларын хонтуруоллуом.

Быыбардааччылары барыларын быыбардарга активнайдык кыттан достойнай кандидат иһин куоластыргытыгар ыңгырабын.

### ЫТЫКТАБЫЛЛААХ БАР ДЬОНУМ!

Улуус Мунһаҕар 5 нүөмэрдээх Кыһыл Дэриэбинэтээҕи быыбардыр уокурукка миигин депутатка кандидаттынан туруорбут бары быыбардааччыларбар диринник махтанан тураммын мин туспар ыалдьар бар дьоммун миэхэ биэриэхтээх куоластытын эдэр кэскиллээх салайааччы Федоров Анатолий Анисимович туһугар биэрэргитигэр ыңгырабын.

Улуус тыатын сирийн газификациялааһынга билигин ситиһиилээхтик үлэли-хамсыы сүлдьар эдэр салайааччы улуус Мунһағын депутата буоллаһына күүһэ-уоҕа өссө эбиллээ диэн эрэбил санаалаахпын. Мин бу баҕа санаабын бары быыбардааччыларым өйүөхтэрэ диэн эрэнэбин.

Бары үчүөкү кытта «Сүхэһит» тирэх хаһаайыстыба салайааччыта Н.Н. Сивцев

### Улуус Мунһаҕар 12 №-дээх Набережной уокурукка депутатка кандидат ПРОТОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Депутатка кандидат Протопов Михаил Иванович 1973 с. Аппааны бөһүөлөгэр, Нам улууһугар төрөөбүтэ. Аҕата Протопов Иван Иванович райпога грузчыгынан, МПМК-ға каменщигынан, билигин Дьокуускайга учаастак маастарынан үлэлиир, ийэтэ Александра Тимофеевна акушер-фельдшер.

Михаил Иванович 1990 с. Нам 1 оскуолатын бүтэрэн биер сүл МПМК-ға каменщиктаабыта онтон үс сүл үөрэһэн 1994 сүл-лаахха Дьокуускайдаағы кооперативнай техникуму ситиһиилээхтик бүтэрэн товаровед-организатор идэтин ылбыта. Ол сүлтан төрөөбүт улууһугар кэлэн улуспоһа идэтинэн үлэтин саҕалаабыта. Үлэли-үлэли Новосибирскайдаағы потре-

бительскай университеты бүтэрэн экономист-менеджер идэтин ылбыта. 1995 с. Хагырыктаағы РТП директорунаан ананар. Онтон улуспоһа сыаналарга экономистынан ананар. 1998 сүлтан улуспотун бырабылыанньатын председателинэн үлэлиир, «Холбос» потребительскай обшественнарын союһун бырабылыанньатын чилиэнэ.

1998 с. Нам улууһун эдэр ыччатын союһун сэбиэтин чилиэнэ.

1999 сүлтан Президент салалтатын Эдэр ыччат парламенын обшественнай сэбиэтин чилиэнэ.

Эдэргэ, эрчимнээххэ куоластыаһың!

## ДЕПУТАТ БУОЛЛАХПЫНА ҮЛЭЛИИР ПРОГРАММАМ

Утүө күндү биер дойдулаахтарым, мин, Протопов Михаил Иванович, бэйэм кандидатурабын улуус Мунһағын депутатыгар сөбүлэнмин биэрбитим 12 №-дээх Набережной уокуруктан. Махтаньам этэ Шестаков аатынан сынныалан киинин коллективыгар уонна Павлов Михаил Степановичка мин кандидатурабын туруорбуктуугар уонна этиэм этэ: эһиги итэҕэлитин толоро сатыам.

Мин бэйэм программабын кэпсиир буоллаһына Тыа хаһаайыстыбатыгар маньык уларытыылары уонна этиилэри киллэриэм этэ.

1. Биһиги улууспут дьоносэргэтэ тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиллэр уонна тыа хаһаайыстыбатын бордодукусуйатын таһаараллар. Хортуоппуй уонна одуруот аһын переработкалааһыны кэнсирбэ онорор сыахтары тэрийэргэ сөптөөх уураахтары, сокуоннары онорорго туруорсуом уонна ситиһэргэ үлэбин ытытам.
2. Сүөһү иитиитэ уонна үүтү оноруу тыа сиригэр убыточнай дьыала буолар. (Правительствоҕа) Бу көрүң сайдыытыгар биһиги правительствобит үүт сыанатыгар уонна киһи переработкатыгар

дотация биһиги правительствобит көрүөхтээх. Мин ону туруорсарга былааннаахпын.

3. Семейнэй экономика сайдыытыгар биһиги улууспутугар түргэн барыһы биэрэр сибининьэ, куурусса, хаас иитиитин ытарга көмөлөһүөм.
- Социальной эйгэҕэ маньык боппуруостары өйүөм этэ.
1. Кырдыаҕастар, пенсионердар социальной өттүттэн көмүскэллээх буолалларыгар.
2. Бюджетнэй үлэһиттэр (учууталлар, медиктэр, культура, социальная харалта үлэһиттэрэ у.о.д.) хамнастарын улаатытыгар республика правительствотыгар уонна Ил Түмэн мунһаҕар туруорсары ситиһиэм этэ. Финансовай источнига бюджет араас ыстатыйалартан кыччатын холобура социальная льготалартан у.о.д.
3. Эдэр ыччат үлэтэ суох буолуутун аччатарга туруорсуом уонна үлэлэһиэм этэ.

Эдэр ыччат биржатын тэрийиитигэр. Эдэр ыччат үөрэҕи бүтэрэн баран улууска кэлэн үлэлиригэр. Нам улууһун эдэр ыччатын союһун үлэтин өйүүргэ уонна үлэтин суолтатын улаатарыгар санаабын ууруом.

4. Обшественнай бэрээдэги тупсарыыга уонна киһи суолтатын сырдатары наадалааһынан ааҕабын.
5. Арыгыны уонна наркоманияны, СПИД-ы кытары охсуһарга ис дьыала министрствотын, үөрэх тэрилтэлэрин эдэр ыччат, социальная харалта инициативаларын кыаһын тийэриинэн өйөһүөм.
6. Нам улууһугар психологическай сулууспа эбэтэр психолог штатын доруобуйа харыстабылын министрствотыгар туруорсарга үлэлэһиэм.
- Культура эйгэтигэр.
1. Бастакытынан, Нам улууһугар саҕа типтээх культурнай киһи тутуутун республика правительство-

тыгар уонна Ил Түмэнгэ кыахпынан, төһө кыалларынан туруорсуом этэ.

2. Духовнай, национальнай, маассабай культураны сайыннарыыга маньык ньымаһы көрөбүн:
  - Оһону кыра эрдэҕиттэн сайыннарыыга;
  - Оскуола оһогун культураҕа иитиигэ;
  - Хас биердии киһи культураны кэнэтиитигэр.
- Үөрэхтээһин.
1. Учууталлар сүл аайы бэйэлэрин квалификацияларын үрдэтэллэригэр.
2. Оһолор үрдүк үөрэххэ кириилэригэр профессиональнай ориентацияны күүһүрдэргэ уонна кыахтаах оһолору үөрэххэ ытытыга.
3. Болдойуом этэ техникскай үөрэххэ оһолор киирэллэрэ улаатарыгар. Тоһо диэтэр, XXI үйэ саҕа технологиялар, информационнай уонна прогрессивнай үйэ буолар.
- Производство.
- Биһиги улууспутугар би-

лигин производство олох сайдыбакка турар. Киһи сайдарыгар усулуобуйалары онорорго үлэлэһиэм этэ.


Мин санаабар биһиги сирбит улуус дьонугар бэриллээхтээх уонна киһини эффективнайдык биһиги туһаныахтаахпыт.

Дьизэ тутуута, гаастааһын, суол тутуута олус күүскэ барыахтаах, хааччыйыы эйгэтэ сайдыахтаах.

Мин улуус Мунһағын үлэтин, дьон санаатын, толорор былаастарга тириэрдэргэ уонна ону туруорсууга үлэлэһиэм дии саныбын.

Мин 12 №-дээх Набережной уокуруктан депутатка кандидат буоларым быһыытынан бэйэм уокуругум проблемаларын: сааскы хаар уута сорох дьизэлэри куруутун ылар, сорох ыалларга гаас киирэ илик, уулусса оһоһуута уонна дьизэлэр нүөмэрдээһиннэргэ у.о.д. үлэлэри сөптөөх тэрилтэлэргэ туруорсуом диэн санаабын тиэрдэбин уонна миигин өйүүргүтүгэр ыңгырабын.

Эдэргэ, эрчимнээххэ куоластыаһың!



Убаастабыллаах ытык-мааны СИВЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧЫ 70 съллаах үбүлүөйгүнэн, 50 съллаах оҕону, ыччаты иитэр-үөрэтэр үлэҕэ олоххун анаабыккынан, сүдү даталаргын бэлиэтиир үөрүүлээх күнгүнэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт Эйиэхэ уураабат эрчими, үлэ-олох үөһүгэр үөрэ-көтө сылдыаргар, бар дьонго өссө да күүс-көмө, үтүө холобур буоларгар, дьиз кэргэнгэр кытаанах доруобуйаны, дьол-үөрүү арыаллаах уһун олоду!

Сэтгэ уоннары сиппиттэр - Олох оройугар тийибиттэр, Тапталга, нарынга тардыһаллара элбиир: Сарданалаах сарсынгы, ыгыра турар син биир - Үтүө дууһалаахтар өрүү Кырдыбат буолуохтаахтар.

Намнаагы чорэх киини чорэнээччилэрэ уонна үлэһиттэрэ

Тапталлаах эбэбин Герой-ийэни ВАРВАРА ИВАНОВНАНЫ, эбэбин тыыл ветеранын, Ытык аҕаны ИННОКЕНТИЙ АФАНАСЬЕВИЧЫ ыал буолан олохтооттара 50 сълын туолар үөрүүлээх юбилейдарынан, Кыһыл көмүс сыбаайбаларынан, 70 саастарын туолар үөрүүлээх күннэринэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Бары үчүгүнү-кэрэни, дьолу-соргуну, доруобуйаны баҕара хаалла сизгит Люба Санкт-Петербург суораттан

### КЭРИЭСТЭБИЛ



мясомолпром экономийанан пенсияга тахсар диэри үлэлээбитэ. Бу үлэлиир сълларыгар үлэтигэр үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Мясомолпромга партийнай тэрилтэ секретарынан 10 съл үлэлээбитэ.

1966 съллаахха үлэлэригэр үрдүк ситиһилэрин иһин Верховнай Совет президиумун бочуотунай грамотатынан наҕараадалаамыта. 1979 с. Дьокуускайдаагы мясомолпром бочуотунай кинигэтигэр Карамзин Николай Лазаревич аата суруллубута.

Сэтгннн 24 күнүгэр биһиги аҕабытын Николай Лазаревич Карамзини күн сириттэн сүтэрбипит номнуо биир сълын туолла.

Аҕабыт муус устар 15 күнүгэр Уус-Алдан Лөгөй нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Биргэ төрөөбүт 6 уол, 2 кыыс дьонноро сэри иһинэ Намга Партизан бөһүөлэгэр көһөн кирибиттэр. 1941 съллаахха улахан убайдара Карамзин Егор Лазаревич Дьокуускайтан үөрэнэ сылдыан сэриигэ барбыт. 1943 съллаахха биһиги аҕабыт быраатынаан Намтан сэриигэ барбыттар. Николай Лазаревич 1950 съллаахха дойдутугар кэлбит, ити съл мясомолпромга үлэҕэ кирибитэ. Манна киһи үлэтигэр үчүгэй үлэһитинэн биллибитэ. 1953 съллаахха Ленскэй сэбиэт депутатынан талыллыбыта. Ити съл Вологда куоракка мясомолпром директорун үөрээр ыһпыттара. Үөрэҕин бүтэргэ баран Өлүөхүмэ куоратыгар үс съл мясомолпром директорунан үлэлээбитэ. 1957 сълтан Намнаагы

Кэргэнэ, оҕолоро, аймактара

### МАХТАЛ

Биһиги аҕабыт, эһэбит Карамзин Николай Лазаревич ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыт кутурданнаах кэммитигэр өйбүл-тирэх буолбут ветераннар сэбиэттэрин председателигар Матрена Васильевнага, күтүөспүт тыһынааҕар Емельянов Василийга, үлэлээбит тэрилтэтин дьонугар, Охлопкова Варяга, Москвитина Светага, Максимовтарга, кыһыл биригэ үөрэммит оҕолоругар, Егорова Валентинага, улахан материальной көмөнү оҕорбут «Гранд» маҕаһын директоругар Прокопьев Станислав Карловичка эһиэхэ барыгытыгар олоххутугар, үлэтигэр ситиһилэри, чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, айылҕа аһынныгынан, таңгара көмөтүнэн бары этэнгэ олохтун.

Карамзиннар дьиз кэргэттэрэ

## БИЛЭРИИЛЭЭР РЕКЛАМА

### АВТОТРАНСПОРТ ӨРҮҮ ТУОРУУР СУОЛА КӨНҮЛЛЭНЭРИН ТУҢУНАН ДЬАҺАЛ

Өрүс мууһа халыгын кээмэйдээбит Көбөкөн уонна 2 Хомустаах нэһиликтэрин комиссията 2000 с. сэтгннн 20 күнүгэр актары уонна суолга сэрэхтээх буолуу улуустары комиссията сэтгннн 21 күнүгэр өрүһү туоруур Саҕа-Арыы - 2 Хомустаах уонна Хайгыалаах-Харыйалаах суоллар устун оҕорбут кээмэйдээһиннэрин билсигэн баран, дьаһайбын:

- 1. Саҕа-Арыы - 2 Хомустаах өрүһү туоруур суолунан 2,5 т. уопсай ыйааһыннаах автотранспорт уонна Хайгыалаах-Харыйалаах суолунан 3 тоннага диэри ыйааһыннаах автотранспорт айанныырын сэтгннн 22 күнүттэн көнүлүүргэ.
2. Көбөкөн ( Колесов О.И. ) уонна 2 Хомустаах ( Тарский П. Е. ) нэһиликтэр администрацияларын баһылыктарын суолга ПДД- га сөптөөх дорожной знактары туруортаралларыгар уонна автотранспорт икки аңы айанныырын оҕороллоругар эбэһинэстииргэ.
3. ГИВДД ( Зорин М. К. ) уонна УКОП өрүһү туорааһынна кытаанах контуруолу оҕороллоругар.
4. Бу дьаһал толорулуутун контуруоллааһыны бэйэбэр хаалларарбын.

Нам улуунун баһылыгын солбуйааччытын э. т. В. Е. ПОТАПОВ

Сурутуу-2001

### «РЕСПУБЛИКА БҮТТҮҮНЭ» ЭРЭЛЛЭЭХ АРГЫС БУОЛУОҔА!

2001 сълга - сүүрбэһис үйэ бастакы кэрдис кэмигэр хаһыаттарга сурутуу бара турар.

Биһиги хаһыаптыт бэчээттэнэн тахсар буолбута сълтан эрэ орто. Ол эрээри кылгас кэм иһигэр бэйэте туспа суоллаах-иистээх хаһыат быһыытынан сыаналанан ааҕааччыларын ахсаана хаҕыыр.

Хаһыат уратыта туохханы? Биһиги биир тутултан тосту атын тутулга кирири уустук кэмигэр олохтубут. Саҕа ологу тутуу эриэ-дэхси буолбата, экономическай реформа сыһалаах-халтылаах, бэрт бытааннык барар, ол барыта социальнай өттүнэн улахан оксуулаах буолла, дьон майгытыгар-сигилитигэр кытта дьайда. Үөскээбит балаһыанньаттан хайдах тахсабыт? Ханнык суолу тобулабыт? Сарсынгы күнү бүгүн хайдах түстүүбүт? Маннык, эбэтэр атын да ыйытыларга хоруйдуу сатаан, ааҕааччы, үгүс толкуйга түһэр буоллаахына, биһиги хаһыаптыт эйиэхэ анаар. Республика араас улуустарыгар дьонсөргө хайдах дьаһанан, үлэлээн-хамсаан олохторун, саҕаны олохтууларын туһунан үгүс интэриһинэй матырыйааллар бэчээттэнэллэр.

«Республика бүтүүнүгэр» эрэ талбыт улуунун биллиги олохтун, сарсынгы саҕа туһунан туох да эбитэ-көбүрүгүтэ суох суруллубут кэлим балаһалары ааҕааччыт. Олохтоох дьон-сэргэ тугунан тыһынын, саҕа бырайыактар, тутуулар, хамсааһыннар элбэти биллэххит. Редакция ураты болломтотун хоту сир хохуун дьонун, Амма бааһынайын, Алдан көмүсчүтүн, Нерюнги шахтерун, тыа ыалын олохтор, кыһалтыгар уураар. Сыл иһигэр хаһыат корреспонденттара 28 улууска командировкага сылдыбыттар да элбэти этэр.

Экономикага уонна политикага хаһыат иккис, үһүс балаһалара анаар. Манна правительство эппиттээх үлэһиттэрин олохтот тирээн турар проблемаларыгар интервьюлара кэммиттэн кэмигэр тахсаллар, министерстволар, ведомстволар үлэлэрэ-хамнастара сийилии сырдаттылар. Үрдүк государственнай үлэҕэ саҕа аһамыт дьон кимтэн кииннээх, хантан хааннаах буолаллара сийилии кэпсэнэр. Республика экономикатын турууга, политической быһыы-майгы хайдаҕа - бу барыта сийилии ырытыллар. Онон республика олохун бу сүүрүн эйгэлэригэр кыра да хамсааһын сойо илик сонуннара ааҕааччы болломтотугар тахсар.

Хаһыат «Сүүрээһин» диэн киһи эрэ кэрэхсиир бэлиэ балаһалаах. Манна олохтот бары уустуктары, күчүмэҕэйдэрин аахсыбакка саҕаны көрдүүр, айар-тутар туспа толкуйдаах дьон туһунан сэргээччи суруллар. Бу балаһа геройдарын биһиги бүгүнгү олохтотун иннин диэки бигэтик хамсаааччылар диэн туох да омуна суох этиэхпитин сөп. Ааһын, билсиг, кинилэр холобурдарын батыһын, үтүө хамсааһыннарын тарҕатыһын.

Биһиги хаһыаптыт сахалы тыһыны, өйү-санааны уһуннараарга, өбүгэ үгэстэрин тыһинэрэргэ туһуламмыт саҕалааһыннарга улахан суолта биэрэр, өйүүр. Онуоха аһамыт «Айыы аймага» аһал балаһа кэммиттэн кэмигэр тахсар. Маны сэргэ эр дьон «Дархан» балаһага долгутар проблемаларын быһаарсаллар, эдэр ыччакка «Лоокут уонна Ньургунун» балаһа анаар, «Өркөҥгө» - өркөн өй кыраһа көһүтүт холобурдарын билсэххит, «Саһарҕа» тапталлаах артыстарыгар, ырыаһытаргыт мааны ыалдыт буолуохтара.

Итини таһынан биһиги хаһыаптыт спорт эйгэтигэр улахан кыһаллыыра «Дьулурҕан» сыйнарылаах тахсар. Спортка саҕа хардыһалаан ээр эдэркээн спортсментан аһал дойдун спордун сулустарыгар тийэ манна түмсэллэр. «Дьулурҕан» кыайыы өрөгөй үөрүүтүн, хоттору аһы амтанын билбит чулуулары, дьиннээх драма уонна триумф тугун билбиттэри хараһын далыттан таһаарбакка суруйар.

Хаһыат сахалы уонна нууччалы тыһыыларга бэйэ-бэйэлэрин хатылаабаттар, бу икки туһунан интэриһинэй хаһыаттар.

Сурутуу сыаната чэпчэки. Ааһын, билсиг. Сөбүлээтэххинэ - суруттары, биһигинини дойдордун.

Үүнэр съл 6 ыйыгар толору суруппут дьон лотереяга кыттар кыахтаналлар. Сүүрүн бириистэр - өгнөөх телевизор, санаторийга путевка, бытовое техника, о.д.а.

Редакция сүбэтэ

25-26 ноября 2000 г.

Кинотеатр «Сардага»

## БОКС

Первенство улуса среди юношей 1990-89 г., 1988-87 г. и 1986-85 г. рожд. Участвуют боксеры школ улуса. Начало: 25.11. - в 15 часов. 26.11. - в 12 часов.

Взвешивание участников в день приезда т.е. 24.11. в зале ДЮСШ. Участвуют в следующих весовых категориях:

- Младшие юноши: 1990 г.р. - 26 кг., 1989 г.р. - 26, 30, 36 кг.
Средние юноши: 1987-1988 г.р. - 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 45 ...
Старшие юноши: 1985-1986 г.р. - 34, 36, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57 ...

Федерация бокса Намского улуса. Главная судейская коллегия

Намское ветеринарное управление сообщает всем фирмам и предпринимателям, занятым перевозкой, реализацией и переработкой импортного сырья. В связи с получением дополнительной информации об эпизоотической ситуации по спонгиформной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) в Ирландии и Франции Департамент ветеринарии Российской Федерации вводит ЗАПРЕТ на ввоз: Из Ирландии говядины из графств Cavan, Mth, Monhan, Cork, Limerick, Yexforg. Из Франции живых животных и говядины из департаментов № 22 «Coles d Annr» № 29 «Einisiers», № 35 «He et Vilane», № 61 «Orne», № 72 «Sarthe» и № 85 «Venbee».

Намскому управлению ЖЖХ срочно требуются на работу: 1. Рабочие по санитарной очистке. 2. Операторы котельной на газообразном топливе, имеющие свидетельство об окончании курсов по специальности и первичный допуск.

Дьиз кэргэн педучилище оройоноугар эбэтэр Нам с. икки этээстээхтэригэр квартира куортамнаһын баҕарар. Бэрээдэги, кэмигэр төлөбүрү мэкитэлибит. Билсэр тел: 27-6-31.

Считат недействительным утерянный военный билет НЧ № 2401756, выданный РВК на имя Алексева Анатолия Николаевича.

Считат недействительным утерянный паспорт V-ШЯ № 676644, выданный 5 августа 1974 г. Усть-Алданским РОВД на имя Никифорова Анатолия Ильича.

Күндү биригэ үөрэммит дьүөгэбиги Мотыга, быраатыгар Алешага, аҕатыгар Павел Семеновичка таптыр ийэлэрэ СТРУЧКОВА Марфа Романовна ыарахан ыарыыттан өлбүтүнэн дириг кутурдхаммытын тириэрдэбит. 1 Хомустаах орто оскуоланын 2000 съллаагы выпускниктара, кылаас салайааччыта
Биригэ үөрэнэр табаарыспытыгар Алешага, киһи эдэһинигэр Мотыга, аҕатыгар Павел Семеновичка таптыр ийэлэрэ СТРУЧКОВА Марфа Романовна өлбүтүгэр дириг кутурдхаммытын биллэрэбит. 1 Хомустаах оскуоланын 3 «а» кылаһын үөрэнээччилэрэ уонна кылаас салайааччыта
Ыкса ыалтыгар, ууһуталытыгар убаастабыллаах Семен Николаевич Стручкова, киһи уолаттарыгар Егорга, Павелга, киһитигэр Екатеринага, сизинэригэр Мотыгага, Алешага киһиттэрэ, кэргэнэ, ийэлэрэ СТРУЧКОВА Марфа Романовна ыарахан ыарыыттан күн сириттэн барытынан дириг кутурдхаммытын биллэрэбит. Партизантан Жирковтар, Парниковтар, Гаврильевтар, Делигразовтар
Истинник саньыр доһорбут СТРУЧКОВА Марфа Романовна сэтгннн 17 күнүгэр күн сириттэн хомолтолохтук барытынан табаарыспытыгар Стручков Павел Семеновичка, оҕолоругар Мотыга, Алешага, ийэтигэр Матрена Алексеевнага, эдэһиндэригэр, күтүөтүгэр, оҕолорго, быраатыгар Иванга дириг кутурдхаммытын тириэрдэбит. Табаарыстары: Дьячковскаялар, Кривошапкиннар, Аргуновтар, Бишевтар, Гоголевтар, Канаевтар, Дьячковская Г.А.

РЕДАКТОР В.Г.КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21496; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141
Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуунун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну контуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бэчээккэ Госкомитетын СР региональной управлениетыгар регистрациялаамыт нүөмэрэ — Я 0085.
Сурукка ааккытын-суолугун, үлэтигин, дьүөгүт аадырыһын чопчу ыйын. Автор этэрэ хаһыат санаатыһын мэлдьи биир буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улуунун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай ул. 1. E-mail: editor62@sakha.ru
Талыһына уонна тангыһына «Энсиэли» хаһыат редакциянай-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лис. Индекс — 54889. Тиража — 2184. Бэчээккэ илии баттанна — 12:00 ч., 22.11. 2000. Сааһын №-рэ — 137.